

# VHUDIFHINDULELI HA VHASWA VHA AFRIKA TSHIPEMBE

## Ndingano

Farani muthu muñwe na muñwe nga u linganana na u fana. Ni songo talula.



## Tshirunzi tsha muthu

Thonifhani muthu muñwe na muñwe. Ni vhe na vuhwavho na u vhavhalela.



## Vhutshilo

Hulisani na u thonifha vhabebi vhanu. Funanani na u fulufhedzea mutani wa hanu. Vhutshilo hojhe ndi mpho. Vhu thonifheni.



## Hayani

Thusani kha mi-shumo ya hayani.



## Pfunzo

Dzhenani tshikolo, ni gude ni shumese. Tevhedzani milayo ya tshikolo.



## U shuma

Vhana vha songo kombetshedzwa u tođa mishumo.



## Mbofholowo na tsireledzo

Ni songo vhaisa, u shengedza kana u shushedza vhanwe, nahone ni songo tenda vhanwe vha tshi zwi ita. Tandululani phambano nga mulalo.



## Ndaka

Thonifhani ndaka ya vhanwe vhatu. Ni songo tshinyadza ndaka nahone ni songo tswa.



## Vhurereli, lutendo na mihumbulo

Thonifhani lutendo na mihumbulo ya vhanwe vhatu.



## Tsireledzo

Vhavhalelani lijhasi. Ni songo tambisa mađi na muđagasi. Tsireledzani zwipuka na zwimela. Kunakisani miđi ya hanu na zwitshavha zwa hanu.



## Vhudzulapo

Ivhani mudzulapo wa Afrika Tshipembe wa vhukuma na u fulufhedzea. Tevhedzani milayo, ni vhe na vhuřanzi uri na vhanwe vha ita ngauralo.



## Mbofholowo ya u amba

Ni songo řuřuwedza mazwiři na vengo. Ivhanani na vhuřanzi uri vhanwe vhatu vha songo nyadziwa kana u vhaiswa.



Yo vusuludzwa,  
i tevhedza CAPS

TSHIVENĐA LUAMBO LWA HAYANI – Gireidi ya 1 Bugu ya 2



Gireidi  
ya

Dzina:

Kilasi:

ISBN 978-1-4315-0057-4



Rainbow  
WORKBOOKS

TSHIVENĐA HOME LANGUAGE  
GRADE 1 – BOOK 2  
TERMS 3 & 4  
ISBN 978-1-4315-0057-4  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
15th Edition

Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.

ISBN 978-1-4315-0057-4



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Bugu ya 2  
Themo dza  
3 & 4



Vho Siviwe Gwarube,  
Minista wa Muhasho wa  
Pfunzo ya Muteo



Vho Dr. Reginah Mhaule,  
Muthusaminista wa Pfunzo  
ya Muteo

Bugu idzi dza u shumela dzo bveledzwa u itela uri dzi shumiswe nga vhagudi vha Afurika Tshipembe nga fhasi ha vhurangaphanda ha Minisiṭa wa Pfunzo ya Muteo, mufumakadzi Vho Siviwe Gwarube na Muthusaminista wa Pfunzo ya Muteo, Vho Dr. Reginah Mhaule.

Bugu dza u shumela dza Rainbow dzi vhumba tshipiḽa tsha mbekanyamushumo dza vhudzheneleli dza Muhasho wa Pfunzo ya Muteo wo livhiswaho kha u khwinisa kushumele kwa vhagudi vha Afurika Tshipembe kha gireidi dza rathi dza u thoma. Sa tshiṅwe tsha zwithu zwa nṱhesa zwa Pulanetshumisi ya Muvhuso, thandela iyi yo itwa uri i vhe hone nga thusedzo ya masheleni ya Muhasho wa Gwama. Izwi zwo ita uri muhasho u kone u bveledza idzi bugu dza u shumela kha nyambo dzoṱhe dza tshiofisi hu si na mbadelo.

Ri fulufhela uri vhadededzi vha ḽo vhona ndeme ya bugu idzi kha u funza havho ha ḽuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vha dovha vha ita uri vhagudi vha kone u khunyeledza kharikhuḽamu yoṱhe. Ro lingedza nga ndila dzoṱhe u sumbedza vhagudisi kha nyito iṅwe na iṅwe nga u dzhenisa aikhoni dzine dza sumbedza zwine vhagudi vha fanela u ita.

Ri na fulufhelo loṱhe ḽa uri vhagudi vha ḽo ḽiphina nga u shuma nga idzi bugu musi vha tshi khou aluwa na u guda, na uri vhone sa vhadededzi vha ḽo vha na mukovhe kha dakalo iḽi.

Ri ri kha vhone na vhagudi vhavho, ngavhe zwi tshi vha nakela musi vha tshi shumisa bugu idzi. Zwi pfumbe.

# Kuvhalele

## Thangelauvhala




### Ni sa athu vhala

- Elekanyani nga zwine na vho zwi ḽivha zwi no kwama ṱhoho ya mafhungo.
- Elekanyani nga muṅwali na ḽuvha ḽe bugu ya anḽadzwa ngayo.
- Vhalani phara ya u thoma na ya u fhedzisela ya tshipiḽa itsho.
- Lingedzani u humbulela uri ḽiṅwalwa iḽo ḽi khou amba nga mini.



## U vhala



- Musi ni tshi khou vhala, ni ite ni tshi awela ni vhone uri ni khou pfesesa naa.
- Vhambudzani zwe na vha no humbulela zwone na zwe na vhala.
- Arali ni sa koni u pfesesa zwine maṅwe a maipfi a amba shumisani dikishinari (ṱhalusamaipfi).
- Arali ni sa pfesesi phara iyo, i vhaleni hafhu nga u tou ongolowa. I vhaleni nṱha.

## Thevhelauphala



### Nga murahu ha u vhala

- Lingedzani u elelwa mafhungomatsivhudzi magede o lumbamaho zwe na vhala.
- Itani mepe wa mihumbulo wa mihumbulo mihulwane.
- Nwalani zwi re zwaṅu inwi muṅe ni tshi shumisa mihumbulo i no bva kha zwe na vhala.



Gireidi ya



nga TSHIVENḐA



Heyi bugu ndi ya:

TSHIVENḐA

Bugu ya

2

**Thero ya 5: Zwine ra diphina ngazwo** **Themo ya 3 – Vhege dza 1-4**

|  |                                      |           |
|--|--------------------------------------|-----------|
| <b>66</b>  | <b>Zwifuwo</b>                       | <b>2</b>  |
| <p>U amba nga tshifanyiso.<br/>U vhala mafhungo mapufufhi.<br/>Divhamaipfi: Mibvumo ya pfalandothe.<br/>U livhanya garaṭa dza maipfi na mafhungo.<br/>U ṅwala: U ita ṅdowengṅowe ya u ṅwala A.<br/>U ṅwala: U kopolola fhungo.</p>                   |                                      |           |
| <b>66</b>  | <b>Mmbwa na zwimange</b>             | <b>4</b>  |
| <p>U dzhenisa pfalandothe dzone u itela uri ipfi ji yelane na tshifanyiso.<br/>Foniki: U wana na u tangedzela pfalandothe.<br/>U shumisa thevhekano ya alifabethe kha u ṅanganya zwithoma.<br/>U ṅwala: U ita ṅdowengṅowe ya u ṅwala dzina laṅu.</p> |                                      |           |
| <b>67</b>  | <b>Ngavhe ndi vhe ndi na khovhe</b>  | <b>6</b>  |
| <p>U amba nga tshifanyiso.<br/>U vhala mafhungo mapufufhi.<br/>Divhamaipfi: Mibvumo ya a na u.<br/>U livhanya garaṭa dza maipfi na mafhungo.<br/>U ṅwala: U ita ṅdowengṅowe ya u ṅwala B.<br/>U ṅwala: U kopolola fhungo.</p>                        |                                      |           |
| <b>68</b>  | <b>Zwifuwohaya na zwiṅwe zwipuka</b> | <b>8</b>  |
| <p>U ola tshifanyiso tsha tshifuwohaya a rerisana ngatsho na khonani yawe.<br/>Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya ng, mb, th, ṅw.<br/>Nyito ya u diphina: U gera zwipuka zwa bulasini a zwi nambatedza kha tshifanyiso tsha bulasi.</p>       |                                      |           |
| <b>69</b>  | <b>Ri diphina nga masana</b>         | <b>10</b> |
| <p>U amba nga tshifanyiso.<br/>U vhala mafhungo mapufufhi.<br/>Divhamaipfi: Mibvumo ya pfalandothe.<br/>U livhanya garaṭa dza maipfi na mafhungo.<br/>U ṅwala: U ita ṅdowengṅowe ya u ṅwala C.<br/>U ṅwala: U kopolola fhungo.</p>                   |                                      |           |

|  |                             |           |
|--|-----------------------------|-----------|
| <b>70</b>  | <b>Ri kha masana</b>        | <b>12</b> |
| <p>U ṅwala: U dzhenisa phalandothe a tshi vhumba maipfi a no yelana na zwifanyiso.<br/>U ṅwala: U livhanya leḡeredanzi na leḡere liṭuku.<br/>U diphina: U topola tshifanyiso tshi sa yelani na zwi re kha tshigwada. U ṅwala dzina la tshigwada tshinwe na tshinwe.</p>      |                             |           |
| <b>71</b>  | <b>Kha ri tambe</b>         | <b>14</b> |
| <p>U amba nga tshifanyiso.<br/>U vhala mafhungo mapufufhi.<br/>Divhamaipfi: Mibvumo ya zw.<br/>U livhanya garaṭa dza maipfi na mafhungo.<br/>U ṅwala: U ita ṅdowengṅowe ya u ṅwala D.<br/>U ṅwala: U kopolola fhungo.</p>  |                             |           |
| <b>72</b>  | <b>Ndi pfana na u tamba</b> | <b>16</b> |
| <p>U livhanya maipfi na tshifanyiso tshone.<br/>Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya mb.<br/>U livhanya maipfi na tshifanyiso tshone.<br/>U diphina: Nyito ya u tevhedzela nga maṭo.</p>  |                             |           |
| <b>73</b>  | <b>Ri pfana na u gidima</b> | <b>18</b> |
| <p>U amba nga tshifanyiso.<br/>U vhala mafhungo mapufufhi.<br/>Divhamaipfi: Mibvumo wa vh.<br/>U livhanya garaṭa dza maipfi na mafhungo.<br/>U ṅwala: U ita ṅdowengṅowe ya u ṅwala E.<br/>U ṅwala: U kopolola fhungo.<br/>U shumisa zwifanyiso kha u anetshela tshitori.</p> |                             |           |
| <b>74</b>  | <b>U kunda</b>              | <b>20</b> |
| <p>U amba nga tshifanyiso.<br/>Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo wa zw.<br/>U anetshela tshitori tshi no amba nga zwifanyiso.<br/>U shumisa zw na mb kha u fhedzisa maipfi u itela uri a yelane na tshifanyiso.</p>   |                             |           |
| <b>75</b>  | <b>Vhengeleni</b>           | <b>22</b> |

|  |                           |           |
|--|---------------------------|-----------|
| <p>U amba nga tshifanyiso.<br/>U vhala mafhungo mapufufhi.<br/>Divhamaipfi: Mubvumo wa kh.<br/>U livhanya garaṭa dza maipfi na mafhungo.<br/>U ṅwala: U ita ṅdowengṅowe ya u ṅwala F.<br/>U ṅwala: U kopolola fhungo.</p>  |                           |           |
| <b>76</b>  | <b>Hu rengiwa mini</b>    | <b>24</b> |
| <p>U dzhenisa vh a tshi vhumba maipfi a no yelana na zwifanyiso.<br/>Foniki: U wana na u tangedzela mubvumo wa s.<br/>U diphina: U ṅwala mutevhe wa zwithu a tshi tevhedza zwifanyiso.</p>   |                           |           |
| <b>77</b>  | <b>U vhala</b>            | <b>26</b> |
| <p>U vhala mapulo a maipfi na mafhungo mapufufhi.<br/>U amba nga tshifanyiso.<br/>U vhala mafhungo mapufufhi.<br/>Divhamaipfi: Mibvumo ya kh.<br/>U livhanya garaṭa dza maipfi na mafhungo.<br/>U ṅwala: U ita ṅdowengṅowe ya u ṅwala G.<br/>U ṅwala: U kopolola fhungo.</p> |                           |           |
| <b>78</b>  | <b>Ndi pfana na bugu</b>  | <b>28</b> |
| <p>Mutevhe wa alifabethe.<br/>U ṅwala: u fhindula mbudziso dzi no kwama tshifanyiso.<br/>U dzhenisa pfalandothe a tshi vhumba maipfi a no yelana na tshifanyiso. U diphina: Nyito ya u tevhedzela nga maṭo.</p>  |                           |           |
| <b>79</b>  | <b>Zwivhingwi zwiraru</b> | <b>30</b> |
| <p>U vusuludza mibvumo ya pfalandothe.<br/>U ita bugu ya zwigeriwa.<br/>U khajara tshifanyiso tsha zwivhingwi zwiraru.<br/>U wana zwithu zwe zwa dzumbiwa tshifanyisoni.</p>   |                           |           |



**Thero ya 6: U endela fhethu** **Themo ya 3 – Vhege dza 5-8**

|  |                                  |           |
|--|----------------------------------|-----------|
| <b>81</b>  | <b>Phathi ya ḡuvha la mabebo</b> | <b>36</b> |
| <p>U amba nga tshifanyiso.<br/>U vhala mafhungo mapufufhi.<br/>Divhamaipfi: Mibvumo ya vh, mb, ṅd, nd.<br/>U livhanya garaṭa dza maipfi na mafhungo.<br/>U ṅwala: U ita ṅdowengṅowe ya u ṅwala H.<br/>U ṅwala: U kopolola fhungo.<br/>U ṅwala: U ṅwala madzina, miṅwaha na maḡuvha a mabebo.</p>                                 |                                  |           |
| <b>82</b>  | <b>ḡuvha la mabebo laṅvhuḡi</b>  | <b>38</b> |
| <p>U imba luimbo lwa ḡuvha la mabebo.<br/>U dzhenisa maḡere one mathomoni a ipfi a kona u livhanya ipfi na tshifanyiso tshone.<br/>Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya ṅw, fh, fh, ṅd, ṅd.<br/>Nyito ya u diphina: U tevhedzela madzina a miṅwedzi kha khajenda. U dzhenisa maḡuvha a mabebo avho na a khonani dzavho.</p> |                                  |           |
| <b>83</b>  | <b>Sam na Ann vho xela</b>       | <b>40</b> |
| <p>U amba nga tshifanyiso.<br/>U vhala mafhungo mapufufhi.<br/>Divhamaipfi: Mibvumo ya kw, ṅd, bw.<br/>U livhanya garaṭa dza maipfi na mafhungo.<br/>U ṅwala: U ita ṅdowengṅowe ya u ṅwala I.<br/>U ṅwala: U ṅwalulula fhungo.<br/>U vhala maḡuvha a vhege.</p>  |                                  |           |
| <b>84</b>  | <b>Maḡuvha a vhege</b>           | <b>42</b> |
| <p>U amba nga ḡuvha liṅe a li funesa kha vhege.<br/>U ola tshifanyiso tshi no sumbedza zwine vha ita kha ḡuvha iji.<br/>U ṅwala: U ṅwala maḡuvha one kha khajenda.<br/>Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya kw, khw, ṅd, bw.<br/>Nyito ya u diphina: U tevhedzela na u wana (u tevhedzela nga maṭo)</p>                     |                                  |           |
| <b>85</b>  | <b>Ri ya zuu</b>                 | <b>44</b> |
| <p>U amba nga tshifanyiso.<br/>U vhala mafhungo mapufufhi.<br/>Divhamaipfi: Mibvumo ya ph, th, ṅw, vh.<br/>U ṅwala: U ita ṅdowengṅowe ya u ṅwala J.<br/>U ṅwala: U kopolola fhungo.</p>  |                                  |           |
| <b>86</b>  | <b>Zwipuka zwa zuu</b>           | <b>46</b> |

|  |                              |           |
|--|------------------------------|-----------|
| <p>U ṅwala: U dzhenisa maipfi a no khou ṭahela a tshi fhedzisa mafhungo.<br/>U ṅwala: Vha ṅwala madzina avho na a zwipuka zwine vha zwi funesa.<br/>U ṅwala: U ṅwalulula maḡere.<br/>Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya ṅd, th, ṅw, vh.<br/>Nyito ya u diphina: tevhedzela na u wana. Vha ṅwala madzina a zwipuka.</p>                                |                              |           |
| <b>87</b>  | <b>Bulasini</b>              | <b>48</b> |
| <p>U amba nga tshifanyiso.<br/>U vhala mafhungo mapufufhi.<br/>Divhamaipfi: Mibvumo ya pfalandothe.<br/>U livhanya garaṭa dza maipfi na mafhungo.<br/>U ṅwala: U ita ṅdowengṅowe ya u ṅwala K.<br/>U ṅwala: U kopolola fhungo.<br/>U ṅwala: U ṅwala mafhungo mavhili nga tshifanyiso.<br/>U ṅwala: Vha ṅwala madzina avho, miṅwaha na dzina la tshikolo.</p> |                              |           |
| <b>88</b>  | <b>Vhutshilo bulasini</b>    | <b>50</b> |
| <p>U ita miungo ya zwifuwo ngeno khonani dzi tshi humbulela uri ndi tshifuwo tshifhio.<br/>U ṅwala: U dzhenisa maipfi a no khou ṭahela a tshi fhedzisa mafhungo.<br/>Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya th, kh, dz, fh.<br/>O tala mutalo wa u sumbedza zwine ra wana kha tshifuwo tshinwe na tshinwe.</p>  |                              |           |
| <b>89</b>  | <b>Sekhasini</b>             | <b>52</b> |
| <p>U amba nga tshifanyiso.<br/>U vhala mafhungo mapufufhi.<br/>Divhamaipfi: Mibvumo ya pfalandothe.<br/>U livhanya garaṭa dza maipfi na mafhungo.<br/>U ṅwala: U ita ṅdowengṅowe ya u ṅwala L.<br/>U ṅwala: U kopolola fhungo.<br/>U ṅwala: U ṅwala mafhungo mavhili nga tshifanyiso.<br/>U ṅwala: Vha ṅwala madzina avho, miṅwaha na u fhedzisa fhungo.</p> |                              |           |
| <b>90</b>  | <b>Zwipuka zwa sekhasini</b> | <b>54</b> |
| <p>U ola tshipuka tshine a tshi funesa na u ṅwala dzina laṭsho.<br/>U ṅwala: U dzhenisa ma kha maipfi a tshi itela u sumbedza vhunzhi.<br/>Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya kh, dz, ṅnd, nzh</p>  |                              |           |

|  |                                   |           |
|--|-----------------------------------|-----------|
| <p>Nyito ya u diphina: U ṅanganya zwithoma nga thevhekano ya alifabethe uri a dzumbulule uri ndi tshipuka tshifhio.</p>  |                                   |           |
| <b>91</b>  | <b>Ri ya bolani ya milenzhe</b>   | <b>56</b> |
| <p>U amba nga tshifanyiso.<br/>U vhala mafhungo mapufufhi.<br/>Divhamaipfi: Mibvumo ya pfalandothe.<br/>U livhanya garaṭa dza maipfi na mafhungo.<br/>U ṅwala: U ita ṅdowengṅowe ya u ṅwala M.<br/>U ṅwala: U kopolola fhungo.<br/>U ṅwala: U ṅwala mafhungo mavhili nga tshifanyiso.<br/>U ṅwala: Vha ṅwala madzina avho vha fhedzisa mafhungo.</p>                         |                                   |           |
| <b>92</b>  | <b>Mutambo une nda u funesa</b>   | <b>58</b> |
| <p>U ola tshifanyiso tsha mutambo u no funeswa.<br/>U ṅwala: U ṅwala mafhungo mavhili nga tshifanyiso.<br/>U ṅwala: U shumisa maipfi e a ṅewa kha u fhedzisa mafhungo.<br/>Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya hw, ṅzw, sh, kh, th.<br/>Nyito ya u diphina: U fhambanya nga maṭo. U amba nga phambano dzi re tshifanyisoni.<br/>U wana zwithu zwi re zwifanyisoni.</p> |                                   |           |
| <b>93</b>  | <b>Vhengeleni la thoyi</b>        | <b>60</b> |
| <p>U amba nga tshifanyiso.<br/>U vhala mafhungo mapufufhi.<br/>Divhamaipfi: Mibvumo ya pfalandothe.<br/>U ṅwala: U ita ṅdowengṅowe ya u ṅwala N.<br/>U ṅwala: U kopolola fhungo.<br/>U ṅwala: Vha ṅwala madzina avho, miṅwaha na u fhedzisa fhungo.</p>  |                                   |           |
| <b>94</b>  | <b>Thoyi dzine nda dzi funesa</b> | <b>62</b> |
| <p>U shumisa alifabethe kha u ṭuma zwithoma a tshi vhumba tshifanyiso.<br/>U ṅwala: U fhedzisa mafhungo a tshi shumisa tsumbangila dza zwifanyiso na maipfi e a ṅewa.<br/>Divhamaipfi: U wana na u tangedzela Mibvumo ya th, khw, zw, dz.<br/>Nyito ya u diphina: U nanguludzela zwithu kha basikiti dzone.</p>  |                                   |           |
| <b>95</b>  | <b>Zwiguluzwana zwiraru</b>       | <b>63</b> |
| <p>U amba nga tshifanyiso.<br/>U vhala tshitori tsha Zwiguluzwana zwiraru.</p>   |                                   |           |

## Thero ya 7: Hune ra dzula hone

## Themo ya 4 – Vhege dza 1–4

97 Kijiniki 68

U amba nga zwifanyiso.  
U vhala tshitori tsha khathuni.  
Divhamaipfi: Mibvumo ya lw, mm, vh, pf.  
U nwala: U ita ndowendowe ya u nwala legere O.  
U nwala: U nwalulula fhungo.  
U nwala: U ola tshifanyiso tshi no sumbedza u lwala a nwala mafhungo mararu nga tshifanyiso itshi.

98 Ni fhole 70

U eelwa thevhekano ya zwiitei nga u nombora zwifanyiso.  
U nwala: U itani garaṭa ya uri muthu a fhole ya muṛwe muthu.  
Foniki: U vhala mafhungo a dzhenisa maipfi ane a khou ṭahela. U ita ndongazwiga mafhungoni.  
U livhanya maipfi na zwifanyiso zwone.

99 Sam o ya ha dokotela wa maṅo 72

U amba nga zwifanyiso.  
U vhala tshitori tsha khathuni.  
Divhamaipfi: Mibvumo ya ng, ph, lw.  
U nwala: U ita ndowendowe ya u nwala legere P.  
U nwala: U nwalulula fhungo.  
U nwala: U ola tshifanyiso a nwala mafhungo mararu nga tshifanyiso itshi.  
U nwala: U ola tshifanyiso tshi no sumbedza u nḡala dza u vhavhalela maṅo a nwala mafhungo mararu nga tshifanyiso itshi.

100 U divhavhalela 74

U amba nga zwifanyiso.  
U nwala: U nwala fhungo nga zwifanyiso zwiivhili.  
U nwala: U topala vhunzhi.  
Nyito ya u dipiṅa: U tevhezela na u wana (u tevhezela nga maṅo)

101 U tsireledzea badani (magondoni) 76

U amba nga zwifanyiso.  
U vhala mafhungo mapfufhi.  
Divhamaipfi: Mibvumo ya dz, th, nd, fh.  
U nwala: Ndowendowe ya u nwala P.  
U nwala: U kopolola fhungo.

U nwala: U ola tshifanyiso tshi no sumbedza kupfukele kwa bada a nwala khephusheni ya tshifanyiso itshi

102 U tsireledzea badani (magondoni) 78

U khalara roboto.  
U fhedzisa mafhungo nga u nwala maipfi ane a khou ṭahela.  
U livhanya maipfi na luswayo lwone lwa bada.

103 Vhuendedzi 80

U amba nga tshifanyiso.  
U vhala mafhungo mapfufhi.  
Divhamaipfi: U vusuludza mibvumo ya vh na tsh.  
U nwala: U ita ndowendowe ya u nwala R.  
U nwala: U kopolola fhungo.

104 Vhuendedzi 82

U gera tshaka dzo fhambanaho dza vhuendedzi a dzi nambatedza shangoni, lwanzheni na makoleni.

105 Mulilo 84

U amba nga tshifanyiso.  
U vhala mafhungo mapfufhi.  
U nwala: U ita ndowendowe ya u nwala s.  
U nwala: U kopolola fhungo.  
U nwala: U ola tshifanyiso tshi no amba nga mulilo a nwala mafhungo nga tshifanyiso itshi.

106 Mulilo 86

U amba nga zwifanyiso.  
U nwala: U nwala mafhungo a no amba nga zwifanyiso.  
Foniki: U wana maipfi a re na mibvumo sa.  
U tevhezela na u wana. U thusa mudzimamulilo uri a swike hu re na mulilo (u tevhezela nga maṅo).

107 Tshikoloni 88

U amba nga tshifanyiso.  
U vhala mafhungo mapfufhi.  
Divhamaipfi: U wana maipfi a re na mibvumo sa.  
U nwala: U ita ndowendowe ya u nwala T.  
U nwala mafhungo nga zwe vha ita mulovha.

U ola tshifanyiso tshi no sumbedza zwine vha takalela u ita tshikoloni a nwala mafhungo nga tshifanyiso itshi.

108 Zwine ra ita tshikoloni 90

U ola tshifanyiso tshi no sumbedza khonani yawe ya tshikoloni a nwala fhungo jithi nga uyu muthu.  
U nwala maipfi a no khou ṭahela a tshi fhedzisa mafhungo. U livhanya maipfi na zwifanyiso.

109 Tshikolo tsho no bva 92

U amba nga zwifanyiso.  
U vhala mafhungo a no amba nga zwifanyiso.  
Divhamaipfi: Ndovhololo ya mibvumo sa.  
U ita ndowendowe ya u nwala U.  
Divhamaipfi: Mibvumo ya rw, mb, vh.  
U nwala mafhungo nga zwe vha ita mulovha a sumbedzela mafhungo.

110 Nga madekwana 94

U imba: Naledzi, lwe nalezdi.  
Mutambo wa maipfi wa u vusuludza mibvumo yo fhambanaho.  
U nwala maipfi a no khou ṭahela a tshi fhedzisa mafhungo.  
U ita ndongazwiga mafhungoni.

111 Tshivingwi Phuu tsho patelwa 96

U nanguludzela mibvumo a i nwalululela zwiwigisini zwone zwa mibvumo.  
U ita bugu nga zwigerwa zwa tshitori tsha tshivingwi Pooh.

112 Tshivingwi Phuu tsho patelwa 98



## Thero ya 8: Lifhasi Jashu

## Themo ya 4 – Vhege dza 5–8

113 Mutsho 102

U amba nga zwifanyiso.  
U vhala mapulo a maambiwa na mafhungo.  
Divhamaipfi: Mibvumo ya rw, nz, nw, mv.  
U ita ndowendowe ya u nwala V.  
U ola tshifanyiso tshi no sumbedza mutsho a u nwala khephusheni nga tshifanyiso itshi.

114 Ndi mutshoḡe? 104

U nwala: U nwala mafhungo a no kwama zwifanyiso.  
U shumisa maṭaluli kha u fhedzisa mafhungo.  
Foniki: U wana na u tangedzela mibvumo ya rw, nz, nw, mv.  
U ita ndongazwiga mafhungoni.  
Phambano dza zwiambaro zwa mutsho wo fhambanaho.

115 Hu na mvula ya maḡumbu 106

U amba nga tshifanyiso.  
U vhala tshitori tshipfufhi.  
Divhamaipfi: U vusuludza mibvumo ya lw, sw, ṭh.  
U nwala mafhungo nga maipfi haya.  
U ita ndowendowe ya u nwala W.  
U ola tshifanyiso tshi no sumbedza mvula ya mithathabo a nwala mafhungo mararu nga tshifanyiso itshi.

116 Zwiṛwe hafhu nga mutsho 108

U nwala masala o teaho a tshi fhedzisa mafhungo.  
U vhala tshati ya mutsho a kona u fhindula mbudziso dze dza disendeka nga tshati.  
U kona u tevhelela tshati ya mutsho kha maḡuvha maṭanu.

117 Vhonani na Ann vha ṭavha miroho 110

U amba nga zwifanyiso zwa khalaṛwaha.  
U nanguludzela maipfi zwiwigisini zwa maipfi.  
Divhamaipfi: Mibvumo ya nd, ng, kh  
U nwala: U ita ndowendowe ya u nwala X.  
U ola tshifanyiso tshi no sumbedza khalaṛwaha ine a i funesa a nwala mafhungo nga tshifanyiso itshi.

118 U lima ngade 112

U amba nga khalenda.  
U fhindula mbudziso dzo disendekaho nga khalenda.  
U nwala maipfi ane a khou ṭahela a no kwama khalaṛwaha.  
U topala khalaṛwaha, zwipuka na zwimela zwi re tshifanyisoni.

119 Vhugalaphukha 114

U amba nga tshifanyiso.  
U vhala tshitori tshipfufhi a tshi lebuja.  
Divhamaipfi: U vusuludza mibvumo ya nd, lw, dz, ts.  
U nwala: U ita ndowendowe ya u nwala Y.  
U nwala mutevhe wa miroho i re tshifanyisoni.  
Vha vhekanya mitshelo na miroho vha nwala fhungo nga zwine vha zwi fanesa.

120 Phukha dza ḡaka 116

U amba nga zwifanyiso.  
U nwala maipfi a tshi fhedzisa mafhungo.  
U ita ndongazwiga mafhungoni.  
U gera zwifanyiso zwa miroho a zwi nambatedza kha tshatidungo.

121 Khalaṛwaha 118

U amba nga tshifanyiso.  
U vhala tshitori tshipfufhi a tshi lebuja.  
Divhamaipfi: U vusuludza mibvumo tsh, hw, pf, nz.  
U ita ndowendowe ya u nwala Z.  
U nwala nga zwipuka zwi re tshifanyisoni.

122 Maḡuvha, vhege na miṛwedzi 120

U lebuja zwipiga zwo fhambanaho zwa zwipuka zwiivhili.  
U nwala: U fhedzisa tshati i no amba nga zwipuka.  
U nwala maipfi a no khou ṭahela a tshi fhedzisa mafhungo.  
U tevhezela ndaela a tshi fhedzisa nyolo.

123 Lwanzhe 122

U amba nga tshifanyiso.  
U vhala tshitori tshipfufhi a tshi lebuja.  
Divhamaipfi: Mibvumo ya zw, ny, fh, nz, sh.  
U ola tshifanyiso tshi no sumbedza tshipuka tsha lwanzheni a nwala fhungo jithi nga tshipuka itshi.

124 Ngomu lwanzheni 124

U ṭumekanya zwithoma nga thevhekano ya alifabete a tshi fhedzisa tshifanyiso.  
U nwala madzina a khovhe a tshi fhedzisa mafhungo. U ita ndongazwiga mafhungoni.  
U wana na u tangedzela mibvumo ya zw, ny, fh, nz, sh.  
Nyito ya u dipiṅa: U tevhezela na u wana.

125 Bubu kuḡohwana ku tshi xela. 126





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.

pheretho  
(khwamba)

tshimange

mutukana

musidzana

mmbwa

mbevha

hoko



Kha ri vhale

Ann o fuwa  
tshimange.Ntakadzeni o fuwa  
pherotho (khwamba).Vhonani o fuwa  
mmbwa.Sam o fuwa  
mbevha.



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshesele mibvumo. Ni kone u n̄wala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| mmbwa  | vhurotho | pherotho |
| mbevha | goko     | pene     |
| na     | doba     | meme     |



Kha ri livhanye

Livhanyani garaṭa dza maipfi dzi no bva murahu ha bugu na maipfi a re fhungoni.

|          |    |          |
|----------|----|----------|
| Pherotho | yo | doba     |
| goko     | la | vhurotho |



Kha ri n̄walulule maḽedere aya.

Kha ri n̄wale




a a

A A



Kha ri n̄wale

Kha ri n̄walulule fhungo ili.



Pherotho yo doba goko la vhurotho.

Blank handwriting practice lines



Kha ri ite nyito

Dzhenisani leḡere lo teaho u itela uri ipfi li yelane na tshifanyiso.

mbevha

g\_\_bisi



b\_\_s\_\_

g\_\_mb\_\_



g\_\_na

h\_\_ko



g\_\_mu

b\_\_la



p\_\_n

p\_\_p\_\_w\_\_



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| a | D <u>a</u> nda la muri kheli.     |
| e | Meme dzo muma minwe.              |
| i | O sia fagi tsini na danda.        |
| o | Pheroto yo doba goko la vhurotho. |
| u | Butuni hu na bugu dza vhana.      |






Duvha:



Kha ri diphine

Tevhelani maledere a alifabethe uri ni fhedzise tshifanyiso itshi. Tshi khalareni. Ni ambe uri tshipuka itshi tshi nga vha tshifuwo tshavhudi naa.



Kha ri n'wale

Itani ndowendowe ya u n'wala dzina lanu.

Three horizontal lines for writing a name.



Kha ri vhale

Iyi ndi mmbwa.

Itshi ndi tshimange.

Vhañwe vha na zwikukwana.

Ngavhe ndi vhe ndi na khovhe.



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yañu ya ñdowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| itshi  | ngavhe | vhañwe |
| itsho  | ngano  | luñwa  |
| notshi | nguvho | luñwe  |



Duvha:

Maipfmadivhiwa

ndi  
navha  
bwa



Kha ri livhanye

Kha ri fanyise garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ngavhe

ndo

vha

ndi

na

khovhe.



Kha ri nwalulule maledere aya.

Kha ri n'wale



b b

B B



Kha ri n'wale

Kha ri nwalulule fhungo ili.



Hey! ndi khovhe yanga.



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha tshipuka tshine na vhona tshi tshi nga vha tshifuwohaya tshavhudi. Vhudzani khonani yanu uri ndi nga mini tshi tshi nga vha tshifuwohaya tshavhudi.



Mibvumo



Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| tsh | Ndi tshimbila nae.             |
| ng  | Itshi ndi tshimange.           |
| mb  | Hupfi mbambe ndi khulu.        |
| tsh | Ndo fuwa mbevha na tshinoni.   |
| niw | Na vhanwe vha do fuwa zwipuka. |
| tsh | Ndi tshikolo tsha hashu.       |



Kha ri diphine

Gerani zwipuka zwi re kha siatari la seli ni zwi nambatedze kha tshifanyiso tsho teaho.



Duvha:



Kha ri diphine

Ndi zwipuka zwifhio zwi re zwifuwohaya zwavhudi?

Ndi zwipuka zwifhio zwi re zwa daka? Ndi zwipuka zwifhio zwi re zwa bulasini?




Mudededzi: Tsaino

Duvha:



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale

Ri bwa muṭavha ra ita mugidimo.  
 Ndi na gebisi tswuku.  
 Ndi adza thavhula nda navha milenzhe.



Duvha:

Maipfmadivhiwa

pfana  
funa  
fema



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u  
ñwala mafhungo mavhili buguni yañu ya ñdowedzo ni tshi  
shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

|        |          |        |
|--------|----------|--------|
| adza   | mugidimo | tswuku |
| masana | ita      | unda   |
| navha  | gebisi   | bundu  |



Kha ri livhanye

Kha ri fanyise garaña dza maipfi na maipfi a re fhungoni ñi.

Ri      ñiphina      nga      masana



Kha ri ñwalulule mañedere aya.

Kha ri ñwale




e e

E E



Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ñi.



Ri ñiphina nga masana.





















Blank writing lines for practice



Kha ri n'wale

Fhedzisani maipfi uri a fane na zwifanyiso. Shumisani maledere aya nga lithihi nga lithihi.

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| a | e | i | o | u |
|---|---|---|---|---|

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <br>b _ d    | <br>b _ vhi   | <br>b _ g   | <br>b _ n     |
| <br>f _ la  | <br>d _ g    | <br>b _ l  | <br>tsh _ f  |
| <br>b _ t  | <br>s _ thu | <br>p _ n | <br>dzh _ g |
| <br>l _ fo | <br>m _ m   | <br>g _ l | <br>b _ s   |
| <br>z _ p  | <br>m _ t   | <br>v _ n | <br>b _ lo  |



Duvha:



Kha ri n̄wale

Talani mutalo u no livhanya leḁeredanzi na leḁere liḁuku.

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| a | e | i | o | u |
| u | o | e | i | a |



Kha ri diḁhine

Hwayani tshifanyiso tshine tshi sa wele kha tshigwada.  
Ni kone u n̄wala dzina la tshigwada tshin̄we na tshin̄we.  
Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

mitshelo

zwiendedzi

zwimange

maluvha

mmbwa

zwiambaro

|  |       |
|--|-------|
|  | mmbwa |
|  | _____ |
|  | _____ |
|  | _____ |
|  | _____ |
|  | _____ |



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale

Zwi **difha** hani hu na masana!  
 Ri **pfa** ro takala ri tshi **tamba**.  
 Ndi **pfana** na u gidima ndi tshi **fhufha**.





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetsheselele mibvumo. Ni kone u n̄wala mafhungo mavhili buguni yaṅu ya n̄dowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| difha  | tamba  | pfa   |
| fhufha | imba   | pfana |
| fhasi  | mbambe | pfuka |



Kha ri livhanye

Kha ri fanyise garaṅa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

|     |       |        |
|-----|-------|--------|
| Zwi | difha | hani   |
| ri  | tshi  | tamba. |



Kha ri n̄walulule maḽedere aya.

Kha ri n̄wale




d d

D D



Kha ri n̄wale

Kha ri n̄walulule fhungo ili.



Zwi difha hani ri tshi tamba.

Blank handwriting practice lines.



Kha ri ite nyito

Livhanyani maipfi a tevhelaho na zwifanyiso zwo teaho.



mbambe

dembetiti

dzula

bambela



raha

ima



fhufha

thamuwa



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.


|    |  |
|----|--|
| mb | Ri pfa ro takala ri tshi ta <b>mb</b> a. |
| mb | Ri ita mbambe na Nndinde.                |
| mb | Ri tamba na mutambo wa u tumba.          |
| mb | Ri vhumbuluwa kha hatsi.                 |
| mb | Ndi tshi vhuya ndi a <u>t</u> tamba.     |
| mb | Ndo vhona mbudzi dza hawe.               |





Kha ri livhanye

Livhanyani maipfi na zwifanyiso zwo teaho. Ni kone u tangedzela mubvumo mb kha ipfi liṛwe na liṛwe.



mbungu

bambelo

mbambe

bambela



Kha ri diphine

Thusani vhana uri vha wane phakha.





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



thamuwa

bvani

gidima



Kha ri vhale

Zwi a takadza u gidima.  
Ann na Sam vha gidima nga luvhilo.  
Nndinde i na luvhilo nga maanḁa.  
Hoo Nndinde! Hoo!



Kha ri diphine

Ambani na khonani yaṅu nga izwi  
zwifanyiso. Hu khou bvelela mini?





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshesele mibvumo. Ni kone u riwala mafhungo mavhili buguni yaṅu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

tshi  
na  
vha


|       |         |        |
|-------|---------|--------|
| zwima | luzwa   | zwifha |
| zwala | mazwa   | zwimba |
| zвига | tshizwa | zwithu |



Kha ri livhanye

Kha ri fanyise garaṅa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

|    |     |         |
|----|-----|---------|
| Ri | na  | luvhilo |
| Ro | sia | Nndinde |



Kha ri riwalulule maḽedere aya.

Kha ri riwale



e e

E E



Kha ri riwale

Kha ri riwalulule fhungo ili.




Ri na luvhilo. Ro sia Nndinde.



Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwine na khou vhona.



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| zw | Mu <u>zw</u> ala u na luvhilo. |
| zw | Ndo zwi vhona mulovha.         |
| zw | Zwiḽa ri kha mbambe.           |
| zw | Zwienda zwawe khezwi.          |
| zw | Mazwifhi a a dina.             |
| zw | Muzwifhi ha na ngoho.          |





Kha ri ambe

Ambani na khonani yaṅu nga zwifanyiso izwi. Hu khou bvelela mini?



Kha ri diphine

Fhedzisani maipfi uri a yelane na zwifanyiso. Shumisani zw na mb. Ro dzula ro ni itela la u thoma.



ZWienda

\_\_\_anda




\_\_\_ungu



\_\_\_iṭepisi



\_\_\_udzi



\_\_\_ongola



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale

Vho ya vhengeleni.

Vha do vhuya na mini?

Vha do renga matshipisi, tshizi na mafhi.



Duvha:

Maipfmadivhiwa

khani  
imba  
vhone



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetsheselele mibvumo. Ni kone u riwala mafhungo mavhili buguni yaṅu ya ṅowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

|            |        |       |
|------------|--------|-------|
| vho        | vhala  | suvha |
| vhuya      | vhea   | tuvha |
| vhengeleni | vhudza | luvha |



Kha ri livhanye

Kha ri fanyise garaṅa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Vho ya vhengeleni



Kha ri riwalulule maḽedere aya.

Kha ri riwale



f f

F F



Kha ri riwale

Kha ri riwalulule fhungo ili.



Vho ya vhengeleni.

Blank writing lines for practice.



Kha ni ite nyjito

Dzhenisani **vh** mathomoni a ipfi. Ni livhanye maipfi na zwifanyiso zwo teaho.



vh ukhopfu

    utsi



    urukhu

    engele



    ulungu

    urotho



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.

|    |                           |
|----|---------------------------|
| vh | Vha <b>vh</b> ala hayani. |
| vh | Ndi muvhala mudala.       |
| vh | O vhuya na mme awe.       |
| vh | Tshi a vhavha.            |
| vh | Vho zwi wana vhengeleni.  |
| vh | Ri vhavhalele mupo.       |



Kha ri diphine

Lavhelesani tshifanyiso, ni kone u dubekanya zwithu zwothe zve vha renga vhengeleni.



|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Heyi ndi bugu yavhudi.

Hai, Nndinde.  
Kha i do litsha!



Kha ri vhale



Vha **khou** vhala bugu khulukhulu.  
Nndinde ya vha thamutshela.  
Nndinde i a takadza.





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetsheselele mibvumo. Ni kone u n'wala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

khani  
imba  
vhone

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| kh <u>o</u>         | kh <u>u</u> mba | kh <u>o</u> kha |
| kh <u>u</u> lukhulu | kh <u>u</u> ni  | kh <u>a</u> di  |
| kh <u>u</u> hu      | kh <u>a</u> ni  | kh <u>e</u> ke  |



Kha ri livhanye

Kha ri fanyise garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili. Kha ri nwalulule maḽedere aya.

|     |             |             |             |                     |
|-----|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Vha | kh <u>o</u> | vh <u>a</u> | bu <u>g</u> | kh <u>u</u> lukhulu |
|-----|-------------|-------------|-------------|---------------------|



Kha ri nwalulule maḽedere aya.

Kha ri n'wale



g g

G G



Kha ri n'wale

Kha ri nwalulule fhungo ili.



Vha kho vha bug khulukhulu.



Kha ri ite nyito

Dzhenisani maḽedere ane a khou ṭahela kha bugu idzi.



Kha ri ṅwale

ṅwalani maḽedere a alifabethe ni tshi sumbedza uri:

Ndi bugu dzifhio ndenya?

Ndi bugu dzifhio tsekene?

Vhalani uri hu na bugu nngana zwibogisini:

|           |  |
|-----------|--|
| tswuku    |  |
| dza ṭada  |  |
| dza pinki |  |

|              |  |
|--------------|--|
| dala         |  |
| dza lutombo  |  |
| dza phephuḽu |  |







Kha ri n̄wale

Fhedzisani maipfi uri a fane na zwifanyiso.  
Shumisani maledere aya nga lithihi nga lithihi.

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| a | e | i | o | u |
|---|---|---|---|---|




|           |
|-----------|
| b e g e   |
| b _ g _   |
| s _ ga _  |
| s _ ga _  |
| r _ g _   |
| r _ g _   |
| th _ vh _ |
| th _ vh _ |



Kha ri diphine

Thusani vhana uri vha wane baloni line la vha na muvhala u no fana na wa zwikhipha zwavho.





Vhalani maipfi aya ni kone u thusa Golidiloko na Nwana wa Tshivhingwi kha u nanguludzela maipfi zwibogisini zwone zwa maipfi.

bobo

bata

bugu

bini

tata

gege

gugu

dugu

tete

dini

bodo

doko

lini

dudu

dodo

meme

Themo ya 3 – Vhege dza 1–5



a

---

---

---

e

---

---

---

i

---

---

---

o

---

---

---

u

---

---

---

1

GERANI HAFHA

PETANI HAFHA .....

bugu i no ya haya

2

PETANI HAFHA

PERETDZANI HAFHA

U vhalu bugu: Tevhedzani ndaela ni ite bugu iyi ya zwigeriwa. Tlwani nayo hayani ni i vhalele mashaka na dzikhonani.



Ndi nnyi we a vha  
o edela mmbeteni  
wanga?

Ni mpfarele ngauri  
ndo la mukapu waṅu.

Ni khonani yanga ya  
mbiluni.



Tshivhingwi tshituku tsho  
takala. Tshi na khonani ntswa.



# Zwivhingwi zwiraru





Goldilocks a vuwa.  
O tshuwa.

14

Kha ri onyolose milenzhe musii  
mukapu u tshi kha di f'hola.



Mukapu u khou f'hisa nga  
maanda.

3

Mukapu uyu ndi  
wavhudi.



Zwivhingwi zwiraru zwi rinda  
mukapu.

2

Khoyu.



15

Ndi nnyi we a vha o  
edela mmbeteni wanga?



12

Ngavhe ndi vhe  
ndi na khonani.



Tshivhingwi tshituku a tshi  
na khonani.

5

Houla mmbete u  
a gogonesa.

Hoyu mmbete  
wo linganela.

Houla  
mmbete u a  
phovhomelesa.



U ya u edela.

8

9

Ndi na ngala. Hu khou nukhelela zwiliwa zwa u difha.



Goldilocks u vhona haya hazwo.

6

Ndi nnyi we a vha a tshi khou la mukapu wanga?



Ndi nnyi we a vha a tshi khou la mukapu wanga? Mukapu wanga wo fhela wothe.

11

Ndi nnyi we a la mukapu wanga?



Houla mukapu u khou fhisesa.

Houla u a rotholesa.



Hoyu wo linganela.

U thetshela mukapu.

10

7



Kha ri diphine

Khalarani tshifanyiso itshi tsha zwivhingwi zwiraru.  
Wanani lebula, lori, watshi, bouthai, buratsho ya maṅo na bege.





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri ambe

Namusu ndi duvha la mabebo la Ann.Ri do imba ra tamba.

Ann o dzima makhandela.

Ra mu vhandela zwanda.Zwiliwa zwo dalesa.



Duvha:

Maipfivhadihiwa



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshesele mibvumo. Ni kone u riwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

tamba  
rine  
fhano

|       |       |          |          |
|-------|-------|----------|----------|
| duvha | imba  | khandela | vhandela |
| divha | amba  | vhandela | sendela  |
| dovha | tombo | kondela  | kandela  |



Kha ri riwalulule maledere aya.

Kha ri riwale



h h

H H



Kha ri riwale

Kha ri riwalulule fhungo illi.



Ri tamba ri tshi imba.

Blank handwriting practice lines



Kha ri riwale

Nwalani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itsho.

Blank handwriting practice lines



Kha ri riwale

Dzina langa ndi \_\_\_\_\_.

Ndi na minwaha ya \_\_\_\_\_.

Duvha langa la mabebo ndi la \_\_\_\_\_.

# Duvha la mabebo lavhudi

Themo ya 3 – Vhege dza 6–10



Kha ri ite nyito

Kha ri imbe luimbo.



Duvha la mabebo lavhudi.  
 Duvha la mabebo lavhudi.  
 Duvha la mabebo lavhudi Ann  
 Duvha la mabebo lavhudi.




Kha ri ite nyito

Nangani ni dzhenise maledere o teaho mathomoni a ipfi u itela uri ipfi li yelane na tshifanyiso tsho teaho.



|            |      |           |
|------------|------|-----------|
| _____ kolo | ñw   | _____ asi |
| _____ ana  | tshi | _____ ala |
| _____ la   | li   | _____ nwe |
| _____ ufha | fh   | _____ ma  |
| _____ mba  | gu   | _____ isa |



Duvha:



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.

|    |   |
|----|---|
| nw | U khou lela <b>nw</b> ana.                      |
| f  | Ndi funesa mapu <u>l</u> amu.                   |
| fh | O fhuf <u>h</u> a a wela f <u>h</u> asi.        |
| nd | Ni lindele Londani.                             |
| nd | Londani u na n <u>d</u> ala e n <u>d</u> ilani. |



Kha ri diphine

Wanani madzina a miwedzi kha khalenda ya maduvha a mabebo. Nwalani dzina lanu kha riwedzi wa duvha lanu la mabebo. Nwalani madzina a khonani dzanu kha miwedzi ya maduvha avho a mabebo.

## Khalenda ya Maduvha a Mabebo

Phando

Luhuhi

Thafamuhwe

Lambamai

Shundunthule

Fulwi

Fulwana

Thangule

Khubvumedzi

Tshimedzi

Lara

Nyendavhusiku

Mudededzi: Tsaino

Duvha:

39



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale

Ho vha hu Musumbuluwo.

Ra ya u tamba na **masekwa** kutivhani.

Ra xela.

Sam a wa a divhaisa **tshanda**.Ro waniwa nga **kubwa** kwashu Nndinde.

Duvha:

Maipfimaivhiwa

tamba  
ima  
wana



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshesele mibvumo. Ni kone u  
ñwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni  
tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| masekwa  | tshanda | kubwa  |
| mukwasha | vhandā  | bwa    |
| nkwashe  | ndala   | thubwa |



Kha ri ñwalulule maledere aya.

Kha ri ñwale



i i

I I



Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ili.



Ro ya tivhani.

Blank writing lines



Kha ri ñwale

Ñwalani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itsho.

Blank writing lines



Kha ri ñwale

Ñamusi ndi la vhungana? Ñwalani X tsini na dzina la duvha. Tangedzelani duvha line  
na li funesa. Matshelo ndi la vhungana? Itani thiki ✓ tsini na dzina la duvha.

|           |  |             |  |           |  |
|-----------|--|-------------|--|-----------|--|
| Swondaha  |  | Musumbuluwo |  | Lāvuhvili |  |
| Lāvhuraru |  | Lāvhuṅa     |  | Lāvhuṭanu |  |
| Mugivhela |  | Swondaha    |  |           |  |



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza  
zwine na nga tama u ita nga ḍuvha ili.

Ndi li fhio ḍuvha line na li funesa kha vhege?

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



Kha ri ṅwale

Maḍuvha a tevhelaho o wa kha khalenda.  
A vhuedzedzeni vhudzuloni ho teaho.

Mugivhela

Ḳavhuraru

Musumbuluwo

Ḳavhuna

Mibvumo



Vhalani mafhungo, ni wane  
mibvumo ni i tangedzele sa zwe  
zwa sumbedzwa kha tsumbo.

Swondaha

Ḳavhuvhili

Ḳavhutṅanu

khw

Mase (khw) a a bambela tivhani.

nd

Ri dzula phanda sekhasini.

bw

Vho bwa dindi la u posa marambo.

khw

Bambelo la Tshamasekhwa li na maḍi avhudi.

kw

Ndinde ndi kubwa kwashu.



Duvha:




Kha ri diphine

Thusani Sam na Ann uri vha vhuyelele hayani vho tsireledzea.



Mudededzi: Tsaino

Duvha:



Ri zuu.

Zwinoni zwi a imba, **phapha** dzi tshi **tsharara**.

Matomboni ho **vhamba** ngwena.

Ndau i a **vhomba** ye grr.



**Divhamaipfi**

Kha ri vhale maipfi ri thetshesele mibvumo. Ni kone u riwala mafhungo mavhili buguni yaṅu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

|        |          |        |        |
|--------|----------|--------|--------|
| phapha | tsharara | ngwena | vhomba |
| phopha | tshanga  | ngwedi | vhamba |
| phepho | tshuvha  | ngwana | vhumba |



Duvha:

Maipfimadivhiwa

rine  
imba  
edela



Kha ri n̄wale Kha ri n̄walulule fhungo ili.

Ri khou vhona tshiqula.



N̄walani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itsho.



Kha ri n̄wale

Dzhenisani maipfi ane a khou t̄ahela. Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

tshin̄oni

ngwen̄a

ndau



\_\_\_\_\_ i shuvhama d̄uvhani.



\_\_\_\_\_ tshi t̄haramudza phapha dzatsho.



\_\_\_\_\_ i vhomba ye grr.



Kha ri n̄wale

Dzina langa ndi \_\_\_\_\_.

Tshipuka tshine nda tshi funesa ndi \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ na mavhala a mitalotalo.



Kha ri n̄wale

Kha ri n̄walulule maledere aya.

dzh dzh

Dzh Dzh



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.



nd Heyi ndi rokho yawe.

t̄h Ndo vhona t̄hoho murini.

ngw Kha tombo ho vhamba ngwen̄a.

vh Ro vhona na zwi no fhufha.

t̄h Na t̄haru dzi hone.



Thusani vhana uri vha wane zwipuka.

Musi ni tshi wana tshipuka, riwalani dzina latsho nga fhasi ha tshifanyiso.

Kha ri diphine



thoho

ndou

ngwena

muvhuda

thudwa

mbidi

mvuvhu

tshibode

tshidula





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale



**Rothe** ro ya bulasini.

Rabulasi u **khou** reila ṭereṭere.

U ita **dzhamu** nga mitshelo.

Mafhi a bva kha **kholomo**.

U a shuma vhukuma.





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshesele mibvumo. Ni kone u riwala mafhungo mavhili buguni yaṅu ya ṅowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

khou  
bulasini  
na

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| ro <u>th</u> e  | <u>k</u> hou    | dz <u>h</u> amu |
| <u>t</u> hoho   | <u>k</u> holomo | dz <u>h</u> ena |
| <u>t</u> honono | <u>k</u> ha     | dz <u>h</u> ia  |



Kha ri riwalulule maledere aya.

Kha ri riwale



k k

K K



Kha ri riwalulule fhungo ili.

Kha ri riwale



Vho khada kholomo khulu.

Blank writing lines



Kha ri riwale

Nwalani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itsho tshi re kha siatar; 48.

Blank writing lines



Kha ri riwale

Dzina langa ndi \_\_\_\_\_  
Ndi na miṅwaha ya \_\_\_\_\_  
Tshikolo tshanga ndi \_\_\_\_\_  
Ndi kha gireidi ya \_\_\_\_\_



Kha ri ite nyito

Itani miungo ine ya itwa nga zwipuka zwa bulasini.  
Khonani yaṅu u tea u humbulela uri inwi ni tshipukaḁe.



Kha ri ṅwale

Dzhenisani maipfi ane a khou ṭahela.



rokho


hatsi

sekwa

ḁilogo


ṭeretere

Rabulasi u reila



\_\_\_\_\_ ḁi bambela tivhani.

Kholomo dzi fula



Musidzana u na



\_\_\_\_\_ ntswa.

Rabulasi u lidza



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa  
kha tsumbo.

ṭh

Bulasi yo limiwa yo ṭhe.

kh

Mafhi a wanala kha kholomo.

dzh


Ro dzhena tshitaleni ra wana hu na furu.

fh

Tshizi i wanala kha mafhi.

kh





Ndo vhona khokhonya murini tsini na kholomo.





Kha ri ite nyito

Zwipuka izwi zwi ri thusa nga mini? Ri wana mini kha tshirwe na tshirwe tsha zwipuka izwi? Livhanyani maipfi na zwifanyiso zwo teaho.





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine  
ra khou vhona.



mathuthuba



ndou

dennde ya  
sekhasi

ndau



kilaunara

vhana




Kha ri vhale

Ri denndeni khulu.

Ndaulwanzhe i tamba nga bola.

Ndau i ri sumbedza maṅo ayo.

Ri vhandelela ro takala ri vhanzhi.



ndaulwanzhe





Duvha:

Maipfmadivhiwa

tamba  
rine  
tuwa



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u riwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

|         |       |          |         |
|---------|-------|----------|---------|
| dennde  | khulu | sumbedza | vhanzhi |
| nnda    | khani | adza     | vhunzhi |
| nndinda | khuni | vhudza   | zwinzhi |



Kha ri riwalulule maledere aya.

Kha ri riwale




Handwriting practice box for the letter 'I' on a four-line grid.

Handwriting practice box for the letter 'L' on a four-line grid.



Kha ri riwale

Kha ri riwalulule fhungo ili.



Handwriting practice box with the sentence 'Ro dzhena denndeni.' written in dotted letters on a four-line grid.

Blank handwriting practice box on a four-line grid.



Kha ri riwale

Nwalani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itsho.

Blank handwriting practice box on a four-line grid.



Kha ri riwale

Dzina langa ndi \_\_\_\_\_ .

Ndi na minwaha ya \_\_\_\_\_ .

Ndi khou tama u ya \_\_\_\_\_ .



Kha ri ite nyito

Olani tshipuka tshine  
na tshi funesa kha  
tshikhipha itshi.  
Ñwalani dzina latsho  
kha tshikhala tshe na  
newa.



Kha ri ñwale

Dzhenisani **ma** kha maipfi ngauri tshifanyiso tshinwe na tshinwe tshi  
sumbedza zwithu zwi no fhira tshithihi.




\_\_\_apula




\_\_\_thaela



\_\_\_teretere



\_\_\_sekwa



\_\_\_fasitere



\_\_\_bogisi



Mibvumo


Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.

|     |  |
|-----|--|
| nnd | Ro dzula de nndeni.                    |
| kh  | Ndi dzula na makhulu wanga.            |
| dz  | Ndi dzula na makhulu wanga.            |
| nzh | Ro vha ro dzula denndeni ri vhanzhi.   |
| nnd | Nndinde i a nndinda vhusiku ndo edela. |



Kha ri diphine

Tumekanyani maledere ni wane uri tshipuka tsha sekhasi ndi tshipukade.





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



aisikhirimu

bola

vhatambi vha bola

fulaga



Kha ri vhale

Namusi ndi Mugivhela.

Hu khou **rahwa** bola.

Ri a vha **ta**lela vha tshi raha bola.

Ndo fara aisikhirimu i no **rothola**.

Ya **noka** tshandani nda i **nanzwa**. Ra **khuza** ro takala.






Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u riwala mafhungo mavhili buguni yaṅu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

sedza  
hani  
vhone

|       |           |         |        |
|-------|-----------|---------|--------|
| rahwa | rothola   | ṅanzwa  | khuzwa |
| hwaya | ritha     | ṭanzwa  | khuhu  |
| hwala | thuthuthu | ṭhanzwa | khii   |



Kha ri riwalulule maḽedere aya.

Kha ri riwale




m m

M M



Kha ri riwale

Kha ri riwalulule fhungo ili.



Ndo fara disikhirimu i no rothola.

\_\_\_\_\_



Kha ri riwale

Ṇwalani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itsho.

\_\_\_\_\_



Kha ri riwale

Dzina ḽanga ndi \_\_\_\_\_.

Ndi takalela u ṭalela \_\_\_\_\_.

Ndi takalela u ḽa \_\_\_\_\_.

# Mutambo une nda u funesa



Kha ri ite nyito

Olani tshifanyiso tsha mutambo une na u funesa.



Kha ri n̄wale

N̄walani fhungo nga tshifanyiso tshanu.

Blank writing area with horizontal lines.



Kha ri n̄wale

Fhedzisani mafhungo aya.



Vha khou \_\_\_\_\_ zwigodelo.

Bola yo \_\_\_\_\_ nga  
mutukana na musidzana.

Aisikhirimi ya noka nda i \_\_\_\_\_ .

O fara bola o lindela u i \_\_\_\_\_ .


Ni khie vothi nga \_\_\_\_\_ .



Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.



|     |  |
|-----|--|
| hw  | Ni songo <b>hw</b> aya ngilasi dza mafasitere. |
| nzw | Ro tanzwa zwigodelo na phanga.                 |
| sh  | Vha shuma na mme anga.                         |
| kh  | Vho khiya vothi nga khii.                      |
| th  | Mungana na mungana vho namela thuthuthu.       |



Ambani nga mitambo iyi mivhili ni tshi vhudza khonani yanu uri ndi zwifhio zwine zwa fana na zwi sa fani.

Kha ri diphine



Zwino vhonani arali ni tshi nga kona u wana na dovha na tingeledza izwi zwithu kha tshifanyiso. Thikhani kha zwibogisi musi ni tshi zwi wana.

|             |  |
|-------------|--|
| aisikhirimu |  |
| bannda      |  |
| tshidina    |  |
| khovhe      |  |

|             |  |
|-------------|--|
| tshienda    |  |
| magogolosi  |  |
| tshikukwana |  |
| fulaga      |  |





Duvha:

Maipfmadivhiwa

sedza  
takalela  
vhona



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u riwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

|        |             |           |          |
|--------|-------------|-----------|----------|
| thoyi  | mikhwama    | zwibuloko | dzigoloi |
| thonga | mikhwa      | zwino     | dzina    |
| thumbu | khwikhwidza | zwifha    | dzula    |



Kha ri riwalulule maledere aya.

Kha ri riwale



n n

N N



Kha ri riwale

Kha ri riwalulule fhungo ili.

Ri tamba ri tshiimba.



Kha ri riwale

Riwalani mafhungo mavhili a no amba nga tshifanyiso itsho.



Kha ri riwale

Dzina langa ndi \_\_\_\_\_ .


Ndi na minwaha ya \_\_\_\_\_ .

Ndi khou tamba nga \_\_\_\_\_ .



Kha ri ite nyito

Ṭumani zwithoma uri ni wane uri ndi thoyide iyi.



Kha ri riwale

Ṭwalani uri riwana muṛwe na muṛwe u ṭoda thoyi ifhio. Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

goloji

popi

thedibee

zwibuḷoko

ḷori

Ann u ṭoda



Vhonani u ṭoda



Sam u ṭoda



Ṭwana u ṭoda



U na



tswuku.



U vhala bugu:  
Tevhedzani ndaela ni ite bugu iyi ya zwigeriwa.  
Ṭuwani nayo hayani ni i vhalele mashaka na dzikhonani.

Muñwe na muñwe  
u tea u fhata nñdu  
yawe.

Ndi do fhata  
nñdu yanga  
hafha.

Ri tea u  
tsireledzea kha  
phele.

4



Rine a ri ofhi phele khulukhulu  
ya tshitu, phele khulukhulu  
ya tshitu, phele khulukhulu  
ya tshitu.

16

Yowee! Ndo  
nuruwa!



Dza vhea bodo fhasi ha tshimini.

13



## Zwiguluzwana zwiraru



1



Ri thanye le phele  
khulukhulu ya  
tshituhu.

Ndi na ndala.  
Zwiguluzwana  
hezwila zwi phophisa  
muthu nthe. Ndi do  
lalela ngazwo.



Yowee, a thi tsha do dovha nda  
vhuya hafha fhethu. Ndi tou  
ndo tuwa.

Phele ya vhona izwi  
zwiguluzwana. I na ndala khulu.  
I khou todou zwila.

14

3



Ri khou ya u dzula  
midini yashu.

Kha vha sale,  
mmawe.

Ro  
takalesa.

Zwiguluzwana zwiraru zwi khou  
pfuluwa hayani.

Zwi fanela u difhatela midi yazwo.

2



Rine a ri ofhi phele  
khulukhulu ya  
tshituhu.

Phele ya shavha i si tsha dovha ya  
vhuya.


15

Tavhanyani ni  
vhilise maḍi.



Nguluvhe dza vhilisa maḍi nṯha  
ha tshifofu nga bodo.

12



Ndi do fhaṯa nṯu  
yanga nga hatsi. A  
i nga lengi u fhela.  
Nda kona u ya u  
tamba.

5

Eboo!



Iwe kuguluzwana,  
mvulele.

Phele ya vhudzula, ya vhudzula  
ya wisa nṯu. Kuguluzwana kwa  
shavhela ha mukomana a re  
nṯuni ya basha.

8



Iwe kuguluzwana,  
mvulele.

Phele ya vhudzula, ya vhudzula  
ya wisa nṯu. Zwiguluzwana zwa  
shavhela ha khaladzi azwo a re  
nṯuni ya zwidina.

9



Ndi do fhaṭa nḁu  
yanga nga basha. A  
i nga lengi u fhela.  
Nda kona u ya u  
tamba  
ḁuvha loṭhe.

Eboo!

Phele ya vhudzula,  
ya vhudzula yo  
vhudzula. Fhedzi  
nḁu ya si we. Ya  
gonya nṭha ha  
ṭhanga.

6

11

Iwe kuguluzwana,  
mvulele.



Ndi do fhaṭa nḁu  
yanga nga zwidina.  
I do lenga u fhela.  
I do vha yo  
khwatḁha.

10

7



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.

|     |   |
|-----|---|
| th  | Vho fhiwa <b>th</b> oyi dza mivhalavhala. |
| khw | Ndumeliso o wana sekwa.                   |
| zwi | Nwana o fhiwa zwibuloko.                  |
| dz  | Ro wana o dzula vhukati ha thoyi.         |
| khw | Ro panga thoyi mikhwamani.                |



Kha ri diphine

Thusani kha u kuvhanganya zwithu. Khethekanyani zwithu zwi dzhene kha basikiti dzo teaho. Talani mutalo u tshi bva kha tshithu nga tshithihi nga tshithihi u tshi ya kha basikiti yo teaho.

**Zwiambaro** (Yellow basket): Contains a green shirt, a blue shirt, a purple shirt, and a red pair of shoes. Labels: bokhathi, hemmbe, shothi, dzhesi, mafhi.

**Thoyi** (Orange basket): Contains a teddy bear, a doll, a red toy car, and a blue box. Labels: apula, zwienda, tshivhingwi, mupopi, zwibuloko.

**Zwiliwa** (Green basket): Contains a milk carton, a bowl of soup, a slice of cheese, and some fruit. Labels: swiri, phazili, tshizi, khekhe.



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.

Ndi khou lwala.



Ann u khou lwala.

Kha ri vhale



Mme awe vha mu isa kilniki.

Kha ri ye kilniki.



Ni fanela u mila philisi.



Dokotela u lavhelesa Ann.

Dzi mileni dzotzhe. Ni do pfa ni khwiṅe matshelo.



Ndi a livhuha mmawe.

Dokotela uri Ann u fanela u tṱwa o edela.



Duvha:

Maipfmadivhiwa

dzula  
fha  
fhela



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

|       |       |        |        |
|-------|-------|--------|--------|
| lwala | mme   | vhavha | pfana  |
| lwela | mma   | vhivha | pfunzo |
| lwawe | mmala | vhuvha | pfuka  |

Kha ri nwalulule maledere aya.

Kha ri nwale



o o

O O



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule fhungo ili.

Ann o ya ha dokotela.



Blank writing lines.



Kha ri nwale

Olani tshifanyiso tsha musu ni tshi khou lwala. Ni kone u nwala fhungo nga tshifanyiso itsho tshanu.

Blank writing lines.

Blank writing area.



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Kha ri ñwale

Itani garaṭa ya uri muthu a fhole ya muñwe muthu ane na mu ñivha ane a khou lwala.



A large rectangular area with horizontal blue lines, intended for writing.



Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni a tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo. Dzhenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo liṛwe na liṛwe.



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| kilini <u>ki</u> | Ann o ya kilini <u>ki</u> |
| lwala            | O vha a tshi khou lwala   |
| mila             | U fanela u mila philisi   |
| tea              | Ann u tea u tṛwa o lala   |
| f <u>h</u> ola   | O f <u>h</u> ola          |



Olani mutalo u no livhanya zwifanyiso izwi na mafhungo a re na khou.

Kha ri diphine



u khou lila

u khou fhuṛṛha

u khou imba

u khou tshimbila

u khou humbula

u khou gidima

u khou imba

u khou vhalala

u khou ola

u khou kuvha

u khou la

u khou nwa

# Sam o ya ha dokotela wa maṅo

Themo ya 4 – Vhege dza 1–5



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.

Lino langa li khou rema.

Kha ri ye ha dokotela wa maṅo.

Kha ri vhale



dokotela wa maṅo

nese

tshidulo

bulatsho ya maṅo

Ni songo tsha la malegere.

Ni elelwe, ni tea u tamba maṅo duvha linwe na linwe.



masiki

phositarā

vhorō

tshisibe tsha maṅo



Ndo livhuha. Ndi khou pfa ndi khwiṅe.

Duvha:

Maipfima divhiwa



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetsheselele mibvumo. Ni kone u riwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

lila  
pfano  
sea

|        |             |        |
|--------|-------------|--------|
| songo  | phositarara | elelwe |
| langa  | phanga      | lwendo |
| thanga | phuka       | lwala  |



Kha ri riwalulule maledere aya.

Kha ri riwale



p p

P P



Kha ri riwale

Kha ri riwalulule fhungo ili.



Sam o ya ha dokotela wa mano.

Blank handwriting practice lines.



Kha ri riwale

Olani tshifanyiso nga u hvahalela mano anu. Ni kone u riwala fhungo nga tshifanyiso tshanu.

Blank handwriting practice lines.

Blank drawing area.

Themo ya 4 – Vhege dza 1–5



Kha ri ambe



Kha ri n'wale

Nwalani fhungo nga zwihili zwa izwi zwifanyiso.

Handwriting practice area with four horizontal lines.



Kha ri vhale

Sedzani zwifanyiso zwi re afho fhasi ni dovhe ni vhale maipfi ayo a re kha vhuthihi na vhunzhi.




tshimange

zwimange



tshidula

zwidula




sekwa

masekwa



liṅo

maṅo



tshanda

zwaṅa



mulenzhe

milenzhe



Kha ri diphine

Thusani Sam uri a wane ndila ya u ya ha dokotela wa maṅo.

Thusani Ann uri a wane ndila ya u ya kiliniki.



kiliniki

dokoteka wa maṅo





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Lavhelesani kha tshamonde.



Lavhelesani kha tshaula.



Lavhelesani kha tshamonde hafhu.



Ni kone u pfuka.



Kha ri vhale

Ni **dzulele** u lavhelesa matungo othe ni sa **athu** pfuka.

Imani, lavhelesani kha tshamonde na tshaula.

Lavhelesani kha tshamonde **hafhu**.

Ni kone u pfuka.





Duvha:

Maipfivadivhiwa



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

hafhu  
na  
lavhelesa

|        |       |        |        |
|--------|-------|--------|--------|
| dzula  | atha  | monde  | hafhu  |
| dzembe | ratha | bande  | fhafhu |
| dzina  | rathi | thendo | fhano  |



Kha ri nwalulule maledere aya.

Kha ri nwale



p p

P P



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule fhungo ili.

Ni kone u pfuka.



Kha ri nwale

Olani tshifanyiso tsha kupfukele kwa bada. Ni kone u nwala fhungo nga tshifanyiso tshanu.

Blank writing area with horizontal lines.

Blank writing area with horizontal lines.



Kha ri ite nyito




Khalarani robotho. Tsini na muvhala muñwe na muñwe ñwalani dzina lawo. Ni ambe uri muvhala muñwe na muñwe u ni vhudza uri ni ite mini. Dzhenisani maipfi aya zwikhalani zwo teaho.



tshimbila

lindela

ima

| Dzina la muvhala |   | Ni tea u ita mini musu hu na uyu muvhala? |
|------------------|---|---|
|                  |    |   |
|                  |   |   |
|                  |  |   |



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo. Dzhenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo liñwe na liñwe.

|           |  |
|-----------|--|
| tshamonde | Ri tea u lavhelesa kha tshamonde na tshaula. |
| pfuka     | Ni lavhelese ni sa athu pfuka                |
| ima       | Ri a ima musu robotho yo tswuka              |
| musu      | Pfukani musu robotho i dala                  |
| u         | Ndamulelo u pfuka o thoma a lavhelesa        |

Duvha:



Kha ri livhanye

Livhanyani ipfi na luswayo lwa badani lwo teaho.



hu pfuka vhana

khuyelani  
(khonelani)  
kha tshaula



a hu dzhenwi

baisigira a dzo  
ngo tendelwa



khuyelani kha  
tshamonde

imani





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri  
ambe nga zwine ra khou  
vhona.



Kha ri vhale

Vho Takalani  
**vha** reila  
Gautrain.

Tshidimela tshi  
na luvhilo luhulu.

Ndi ya  
**tshikoloni** nga  
bisi.

Ndi i namela  
tshititshini tsha  
bisi.



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u riwala mafhungo mavhili buguni yaṅu ya ṅdowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

|        |       |            |            |
|--------|-------|------------|------------|
| vha    | vhala | tshikoloni | tshintshi  |
| ḁvha   | vhada | tshililo   | tshititshi |
| shavha | vhasa | tshikoli   | tshipatshi |



Duvha:

Maipfmadivhiwa

vhona  
tshi  
zwino



Kha ri n̄wale Kha ri n̄walulule maḽedere aya.



r r

R R



Kha ri n̄wale Kha ri n̄walulule fhungo ḽi.

Vho Takalani vha reila Gautrain.

Blank handwriting practice lines.



Mudededzi: Tsaino

Duvha:





Kha ri ite nyito

Gerani tshaka dzo f'hambanaho dza vhuendi. Ni dzi nambatedze zwikhalani zwo teaho kha zwifanyiso izwi.





Duvha:





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.

mulilo

mutsi

tshifhato

leri

mudzimamulilo

tshidzimamulilo

hosiphaiphi

hilikhophutha

Kha ri vhale

Ndo vha ndi tshi khou ya vhengeleni.

Nda vhona mulilo u tshi khou nzhangama ngomu.

Vhadzimamulilo vha **tavhanya** vha **swika**.

Vha shumisa leri ndapfu na hosiphaiphi ndapfundapfu.





Duvha:

Maipfimaḍivhiwa

seli  
huma  
swa



Ḍivhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetsheselese mibvumo. Ni kone u ṅwala mafhungo mavhili buguni yaṅu ya ṅdowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

|        |          |       |
|--------|----------|-------|
| khuni  | ṭavhanya | swika |
| khana  | tshinya  | swela |
| khumba | nyala    | swili |



Kha ri ṅwalulule maḍedere aya. Kha ri ṅwale



s s

S S



Kha ri ṅwale

Kha ri ṅwalulule fhungo ili.

Vha ṭavhanya vha swika.



Kha ri ṅwale

Olani tshifanyiso tsha tshidzimamulilo. Ni kone u ṅwala fhungo nga tshifanyiso tshaṅu.

Blank writing lines for practice.





Kha ri ite nyito

Ambani na khonani yaṅu nga zwine zwa khou bvelela zwifanyisoni izwi.



Kha ri riwale

Ñwalani fhungo nga zwifanyiso izwi.



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo. Dzhenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo liṅwe na liṅwe.

sa

Vho gidime sa vha tshi ya hu re na mulilo.

sa

Ro hwenyesa ri tshi ya vhengeleni

sa

Mulovha ndo tambesa nda pfa ndo neta

sa

Ro fhufhesa ri sa aweli

sa

Ni songo shumesa ngauri li khou fhisa





Duvha:



Kha ri diphine

Thusani vhadzimamulilo uri vha swike hu re na mulilo.



Mudededzi: Tsaino

Duvha:



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale

Vho gidimesa vha tshi ya hu re na mulilo.

Ro **hwenyesa** ri tshi ya vhengeleni.

Mulovha ndo **tambesa** nda pfa ndo neta.

Ro fhufhesa ri sa aweli.

Ni songo **shumesa** ngauri li khou fhisa.



Duvha:

Maipfima divhiwa

f hufha  
hwenya  
tamba



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshesele mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

|          |         |          |
|----------|---------|----------|
| hwenyesa | tambesa | shumesa  |
| hwalesa  | sumbesa | shulesa  |
| hwivhesa | rambesa | shavhesa |



Kha ri nwalulule maledere aya.

Kha ri nwale



t t

T T



Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mararu nga zwe na ita tshikoloni mulovha.



Kha ri nwale

Olani tshifanyiso tshi no sumbedza zwine na zwi takalelesa tshikoloni. Ni kone u nwala fhungo nga tshifanyiso tshanu.

Blank writing lines for practice

Blank writing area for practice



**Kha ri ite nyito**

Olani tshifanyiso tsha khonani yaṅu ya tshikolo. Ni kone u ṅwala fhungo ni tshi amba uri ni mu funela mini.

Handwriting practice area with five horizontal blue lines.

Large empty rectangular box with a decorative border of yellow and blue dots, intended for drawing or coloring.



**Kha ri ṅwale**

Lavhelesani zwifanyiso izwi. Ni kone u dzhenisa zwithu zwine vhana vha ita tshikoloni. Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

u imba

u vhala

u ṅwala

u tamba



Ann u khou \_\_\_\_\_.



Vhonani na Ann vha khou \_\_\_\_\_.



Sam u khou \_\_\_\_\_.



Sam u khou \_\_\_\_\_.



Kha ri diphine

Talani mutalo wa u vha sumbedza ndila.

Ndi khou toda malegere.



Ntakadzeni



TSHIKOLO

Ndi khou lwala.



Ann



VHENGELE

Liño langa li khou rema.



Sam



DOKOTELA WA MAÑO

Ndi khou tama u funzwa.



Vhonani




SIBADELA



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.

Tshikolo tsho no bva ri a **tamba**.Ra kona u **tamba**.Ra kona u **edela**.

Kha ri vhale

Ra ita **tshuñwahaya**.Ra **tamba** maño na u gama **mavhudzi**.



Duvha:

Maipfimaivhiwa



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshesele mibvumo. Ni kone u n̄wala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

musi

zwino

zwe

|                       |                 |                   |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| tshu <u>n̄</u> wahaya | t <u>̄</u> amba | mu <u>v</u> hudzi |
| <u>n̄</u> wana        | a <u>m</u> ba   | <u>v</u> hudza    |
| lu <u>n̄</u> wa       | ra <u>m</u> ba  | <u>v</u> hudzisa  |



Kha ri n̄walulule maledere aya.

Kha ri n̄wale



u u

U U



Kha ri n̄wale

N̄walani mafhungo mararu nga zwe na ita tshikolo tshi tshi bva mulovha.

Blank writing area with horizontal lines.

Blank writing area with horizontal lines.



Kha ri n̄wale


N̄walani fhungo nga tshifanyiso itshi.

Blank writing area with horizontal lines.



Kha ri ite nyito

Imbani luimbo holwu.



Naledzi iwe naledzi,  
 Wo dzula nṭhan̄ha swiswini.  
 U tshi penya sa tshinainai,  
 No dzula na vhoṅwedzi na vhaṅwe.  
 Ro thoma u vhona nga khumbelatshilalelo.  
 Naledzi iwe naledzi.



Kha ri diphine

Didzhieni uri inwi na khonani yaṅu ni ṅwana wa tshivhingwi na Goldilocks. Khethani uri ndi nnyi ane a ḡo vha ṅwana wa tshivhingwi na ane a ḡo vha Goldilocks. Wanani uri ndi nnyi ane a nga vhala maipfi aya nga u ṭavhanya. ṅwana wa tshivhingwi u tea u vhala maipfi oṭhe u itela uri a mu thuse u wana ṅdila ya u humela hayani. Goldilocks na ene u tea u vhala maipfi oṭhe uri a kone u wana ṅdila ya u humela hayani.



mmbwa pfa fhufha  
 pherotho imba  
 mbevha pfana  
 goko fhasi  
 adza mbambe  
 mugidimo pfuka  
 tswuku  
 masana  
 ita  
 unda  
 navha  
 gebisi  
 bundu  
 difha  
 tamba



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo. Dzhenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo liṅwe na liṅwe.



|                |   |
|----------------|---|
| ro tshimbila   | Mulovha ro tshimbila u swika tshikoloni   |
| yo mpandamedza | Mmbwa khulu yo mpandamedza                |
| ndo fhufha     | Ndo fhufha nda gonya gethe                |
| a da           | Khonani yanga a da a nthusa               |
| ndo gidima     | Ndo no tsa, ndo gidima u swika tshikoloni |



# Tshivhingwi Phuu tsho patelwa

Themo ya 4 – Vhege dza 1–5




Divhamaipfi


Nanguludzani maipfi aya a tshi langwa nga mimvumo i re na muvhala mutswuku ni a riwalululele zwibogisini zwo teaho zwa mibvumo.



- shuma
- thikho
- thendo
- swiswi
- mbilo
- swenda
- nwela
- thatha
- swika
- mbone
- nwisa
- khakha
- shama
- mbula
- khokho
- khadi
- inwi
- shashe



|  |  |  |
|--|--|--|
| <p style="font-size: 24px; margin: 0;">sh</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> | <p style="font-size: 24px; margin: 0;">sw</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> | <p style="font-size: 24px; margin: 0;">kh</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> |
| <p style="font-size: 24px; margin: 0;">nw</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> | <p style="font-size: 24px; margin: 0;">th</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> | <p style="font-size: 24px; margin: 0;">mb</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> |



U vhala bugu:  
Tevhedzani ndaela ni ite bugu iji ya zwigeriwa.  
Tuwani nayo hayani ni i vhalele mashaka na dzikhonani.



Tshivhingwi tshi sa pfi.

Nthuseni, wee! Thoho a i tsha kona u bva.

Tshivhingwi tsha miswaswo.

Linwe duvha mutoli wa zwigili zwa Phuu wo mbo di fhela. A ri a nanzwe mutoli u re tshirahoni tsha bodo yawe. Thoho yawe ya mbo di patiwa.



Vhudzai Sankambe a u sukumedze.

U tea u lindela u swikela u tshi onda. Ri do kona u u bvisa!



Zwenezwo, Phuu a patwa mulindini vhege yothe. A sa koni u bva.



**KOKODZANI!  
KOKODZANI!**

Phuu a mbo di sutuka. O ita mini zwo ralo? O mbo di gidima a tshi ya u toda muñwe mutoli hafhu. Thumbuni hu tshi khou kuma.



## Tshivhingwi Phuu tsho patelwa



Irini ndi u vhalele  
tshitori.



Hedzi ndi khonani dzanga.



Phuu u dzula o farwa nga ndala  
ya zwigili zwa mutoli wa notshi.

14

3

Ndi pfi Winnie Phuu. Ndi pfanesa  
na zwigili zwa mutoli wa notshi.



U songo vhilahela. U do  
patuluwa hu si kale.

Winnie Phuu u dzula dakani. U na  
khonani nnzhi.

Khonani dza Phuu  
dza da dzi tshi mu  
tolela duvha linwe  
na linwe. Vhonani  
na Chris vha tshi  
mu vhalela zwtori.

2

15

Nthuseni, wee!  
Ndo patiwa.

Wo lesa mutoli.

Kokodzani!



Kokodzani nga  
maanda!

12

Nthuseni, wee!  
A thi tsha kona  
u tsa.

Tshivhingwi  
tshi sa pfi.

Tshivhingwi tsha miswaswo.

Linwe duvha Phuu a gonya muri a  
tshi toda u rafha zwigili zwa notshi  
phakhoni. Davhi la vundea a si tsha  
kona u tsa murini.

5

Ndi khou toda u dalela Sankambe.  
Tshi na mutoli munzhi.



Namusu Phuu o ya u  
dalela Sankambe mulindini  
watsho.  
A balelwa u tsela vothini.

8

9



Thuthubisani baloni uri ni kone u tsa.

Kha ri thuse Phuu! notshi dzi do mu huvhadza.

Duvha linwe na linwe Phuu o vha e khakhathini.



Ndi funa nga maanda hoyu mutoli. Ndo la midzio mina fhedzi.



Wo fhedza mutoli wanga wothe. Wo fhela wothe.

Phuu o la mutoli wothe wa Sankambe. Thumbu yawe yo fura yo tou rwee.



Nthuseni, wee! Ndi khou balelwa u shavha notshi.





Deithi:



**Kha ri ite nyito**

Olani zwine na takalela u ita ni na khonani dzaṅu ni ṅwale mafhungo mavhili ngazwo.



A large rectangular area with a decorative border of green and orange dots, intended for drawing or writing.



A writing area with three horizontal blue lines, intended for writing a response.



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Hu khou fhisa.

masana

vhukatikati

u bambela

u huvha

nṱha

bambelo

Duvha la mufhiso



Hu khou rothola.

fasitere


nguvho

mulilo

u dzula

sofa

Duvha la murotho



Hu na maḍumbu.

buse

khaithi

miri

muya

nḁevhe

muṅadzi

Duvha la maḍumbu



Mvula i khou na.

makole

mvula

tshisambureni

marotha a mvula

dzhasi la mvula

Duvha la mvula.

Li a fhisā, vhañwe vha mirunzini. Kha ri vhale  
 Riñe ri ya bambeloni, ri ya u dia zwinwi.  
 Ha mbo thoma mvula, ra gidima ri tshi vhuya.  
 Vhuria vhu tshi swika. Ri do oma na zwikunwane ...



kha  
 fhufha  
 kule



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshesele mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yañu ya ñdowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

|        |           |        |        |
|--------|-----------|--------|--------|
| vhañwe | mirunzini | zwinwi | mvula  |
| ñwedzi | nzie      | minwe  | mvuvhu |
| ñwaha  | lusunzi   | vhanwi | muomva |



Kha ri ñwalulule mañedere aya.

Kha ri ñwale




v v

V V



Kha ri ñwale

Kha ri ñwalulule fhungo ili.



Vhañwe vha mirunzini.



Kha ri ñwale

Olani tshifanyiso tsha mutsho une na u takalelesa. Ni kone u ñwala fhungo nga tshifanyiso itsho tshanu.



Kha ri n̄wale

N̄walani fhungo nga tshinwe na tshinwe tsha izwi zwifanyiso.



Kha ri n̄wale

Shumisani maipfi aya kha u fhedzisa mafhungo.

fhisa

rothola


mvula


muya


d̄uvha

Ntakadzeni u pfa o takala musi hu na  \_\_\_\_\_ .

Vhonani ha zwi funi musi hu na  \_\_\_\_\_ .

Ann u fhufhisa khaithi yawe musi hu na  \_\_\_\_\_ .


Ntakadzeni na Samu vha pfana na u bambela musi hu tshi  \_\_\_\_\_ .

Mutsho wa n̄amusi u a  \_\_\_\_\_ .



Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo. Dzhenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo linwe na linwe



|     |   |
|-----|---|
| n̄w | Li a fhisa, vha n̄we vha mirunzini          |
| nz  | Li a fhisa, vhañwe vha mirunzini            |
| nw  | Rine ri ya bambeloni, ri ya u dia zwinwi    |
| mv  | Ha mbo thoma mvula, ra gidima ri tshi vhuya |
| n̄w | Vho ruma n̄wana wavho                       |



Kha ri diphine

Tangedzelani zwiambaro zwine na ambara musi i tshi na nga muvhala mutswuku. Tangedzelani zwiambaro zwine na ambara musi hu tshi fhisa nga muvhala wa lutombo. Tangedzelani zwiambaro zwine na ambara musi hu tshi rothola nga muvhala mudala. Ni kone u tala mutalo u tshi bva kha zwiambaro u tshi ya kha maipfi o teaho.



dzhesi



mabutswu



badzhi



mathaputhapu



tshikhafu



bulausu



shoti

dzhasi la mvula



lannga



tshikhipha



khosishumu ya u bambela



magilafu

tshikete



ngilasi dza duvha (magogolosi)

muñadzi



muñadzi wa duvha



dzhasi





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale

Vhonani na Ann vha khou **nelwa** nga mvula ya madumbu.  
 Vho tshuwa zwi hulu.  
 Vha shavhela nduni.  
 Vho **nukala** vha tou **khaswa**.  
 Vha tetemela sa **t'hanga** madini.  
 Nndinde na yone i hone.



Duvha:

Maipfimadivhiwa

kona  
na  
da



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshesele mibvumo. Ni kone u n'wala mafhungo mavhili buguni yaṅu ya ṅowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| nelwa  | khaswa | thanga |
| welwa  | vhaswa | thama  |
| vhilwa | thuswa | thoho  |




Kha ri n'walulule maledere aya.

Kha ri n'wale



w w

W W



Kha ri n'wale

Kha ri n'walulule fhungo ili.



Vho n'ukala vha tou khaswa.



Kha ri n'wale

Olani tshifanyiso tsha mvula ya maḁumbu. Ni kone u n'wala fhungo nga tshifanyiso itsho tshaṅu.



Kha ri ite nyito

Fhedzisani zwifanyiso izwi ni kone u dzhenisa maipfi o teaho.  
Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

o

vha  
khou

vho



Ndi Tshimedzi (Luṭavula).  
\_\_\_\_\_ ambara rokho ya  
muvhala mutshena.



I khou na. \_\_\_\_\_ fara  
tshisambureni tsha muvhala  
mudala na mutshena.




Hu khou fhisa. \_\_\_\_\_ la  
aisikhirimu.



Hu khou rothola. \_\_\_\_\_  
ambara minadzi mitshena.



Duvha:



Kha ri n̄wale

Vhalani mafhungo, ni dzhenise maipfi sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo. Dzhenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo liṅwe na liṅwe.

|      |  |
|------|--|
| U    | U na rokho ya muvhala wa t̄ada.            |
| Tshi | _____ tshi bva ndi a thusa mme anga hayani |
| Vha  | _____ khou tamba bola phakhani vhe vhanzhi |
| Zwi  | _____ fhaṭa zwiṭaha zwa u kudzela makumba  |



Kha ri n̄wale

Ni mutukana kana musidzana?

mutukana

musidzana

Ndi \_\_\_\_\_.



Kha ri d̄iphine

Lavhelesani tshati i re afho fhasi. I vhaleleni khonani. Izwi zwifanyiso zwiṭuku zwi amba mini?

| Musumbuluwo | L̄avhuvhili | L̄avhuraru | L̄avhuṅa | L̄avhuṭanu |
|-------------|-------------|------------|----------|------------|
|             |             |            |          |            |

Ambani na khonani yaṅu ni fhindule mbudziso idzi. Ni n̄wale phindulo dzaṅu.

|  |       |
|--|-------|
| Ndi d̄uvha liḥio he d̄uvha la tsha zwavhudi?     | _____ |
| Ndi d̄uvha liḥio he ha vha na maḍumbu?           | _____ |
| Ndi d̄uvha liḥio he ha vha na makole na maḍumbu? | _____ |
| Ndi d̄uvha liḥio he ha na mvula?                 | _____ |

Olani tshati ya mutsho ya maḍuvha 5 a tshikolo a tshi tevhekana. Thomani nga ṅamusi ni ise phanda u swika tshati i tshi ḍala.

| Musumbuluwo | L̄avhuvhili | L̄avhuraru | L̄avhuṅa | L̄avhuṭanu |
|-------------|-------------|------------|----------|------------|
|             |             |            |          |            |




Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ri vha **ndimo**. Ri na ngade ya miroho.  
 Ri ła zwi no bva ngadeni.  
 Ro țavha nawa na **kherotsi**.  
 Makumba ri a wana kha khuhu.



forogo



tshipeidi

Duvha:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo. Ni kone u ñwala mafhungo mavhili buguni yañu ya ñdowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

Maipfi ma ñvhiwa

riñe  
sina  
lima

|        |        |          |
|--------|--------|----------|
| ndimo  | ngade  | kherotsi |
| ndima  | ngavhe | khovhe   |
| ndishi | ngida  | khali    |



Kha ri ñwalulule mañedere aya.

Kha ri ñwale



X x

X x



Kha ri ñwale

Ñwalani mutevhe wa miroho ye ya ñavhiwa ine na kona u i vhona tshifanyisoni itshi.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



Kha ri ñwale

Tangedzelani mutshelo nga muvhala mutswuku, miroho nga mudala. Ni kone u ñwala fhungo nga mutshelo kana muroho une na u funesa.





Kha ri ite nyjito

Ambani na khonani yaṅu nga zwine  
Ann na Vhonani vha khou ita.



Kha ri ṅwale

Vhalani mafhungo, ni dzhenise maipfi sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.  
Dzhenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo ḽinwe na ḽinwe.

Vhonani na Ann vha **lima** kherotsi na ṅawa.

Zwimela ndi zwi \_\_\_\_\_

Vha haḽa \_\_\_\_\_

Vha wana \_\_\_\_\_ i tshi bva kha mafhi

Vha \_\_\_\_\_ zwimela zwavho ḽuvha ḽinwe na ḽinwe

lima

sheledza

tshisi

dala

hatsi

Duvha:



Kha ri n̄wale

Dzhenisani maipfi a no khou t̄ahela.

n̄awa

maṭamaṭisi

kherotsi

Vhonani na Ann vho lima



na







Vho t̄avha na




Kha ri ite nyito

Gerani zwifanyiso zwi re fhasi kha siaṭari iḷi ni zwi nambatedze fhethu ho teaho kha tshati. Ni kone u vhala uri hu na zwifanyiso zwingana kha tshigwada tshin̄we na tshin̄we. N̄walani phindulo dzaṅu nga fhasi ha kholomu in̄we na in̄we.



|   |  |  |  |  |  |   |       |
|---|--|--|--|--|--|---|-------|
|   |  |  |  |  |  | = | _____ |
|  |  |  |  |  |  | = | _____ |
|  |  |  |  |  |  | = | _____ |
|  |  |  |  |  |  | = | _____ |





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Duvha:

Maipfmadivhiwa



Kha ri vhale



ene  
ri<sup>ne</sup>  
hani  
vha

Ro vhona ndou khulukhulu.

Ndau i na mano mahulwane.

Dagaladzhie li gidima nga luvhilo.

Zwidula na mivhuda zwi hatsini fhasi ha zwitaka.



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshesele mibvumo. Ni kone u rwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

|              |                   |               |                  |
|--------------|-------------------|---------------|------------------|
| <u>ndou</u>  | ma <u>hulwane</u> | <u>dzhie</u>  | ha <u>tsini</u>  |
| <u>ndala</u> | ma <u>lwadze</u>  | <u>dzhena</u> | vh <u>utsini</u> |
| <u>nduhu</u> | vh <u>alweli</u>  | <u>dzhia</u>  | <u>tsini</u>     |



Kha ri nwalulule maledere aya.

Kha ri rwale



y y

Y Y



Kha ri rwale

Kha ri nwalulule fhungo li.



Dagaladzhie li gidima nga luvhilo.

Blank writing lines for practice.

# Phukha dza daka

Themo ya 4 – Vhege dza 6–10



Kha ri ite nyito

Ñwalani madzina kha zwipida zwo fhambananaho zwa zwipuka. Shumisani maipfi aya uri a ni thuse.

milenzhe



musingo

mutshila

ndevhe

lito


mulomo



Kha ri ñwale

Tshiñwe na tshiñwe tshazwo tshi na zwipida zwingana? Ñwalani tshivhalo.

| Ndou     |       |
|----------|-------|
| milenzhe | _____ |
| maṭo     | _____ |
| ndevhe   | _____ |
| mutshila | _____ |
| musingo  | _____ |
| mulomo   | _____ |



| Muvhuda  |       |
|----------|-------|
| milenzhe | _____ |
| maṭo     | _____ |
| ndevhe   | _____ |
| mutshila | _____ |
| maṅo     | _____ |
| mulomo   | _____ |



Duvha:



Kha ri n̄wale

Vhalani mafhungo, ni dzhenise maipfi sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo. Dzhenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo liṛwe na liṛwe.

Ri tuwa nga bisi ri tshi ya u vhona phukha.

Bisi i \_\_\_\_\_ vhugalaphuka.

Ri \_\_\_\_\_ hayani.

Ndau i gidimedza \_\_\_\_\_.

Ro vhona ndau \_\_\_\_\_.

khulukhulu

bisi

humela

phala

livha



Kha ri diphine

Fhedzisani u ola tshifanyiso itshi. N̄walani thiki tsini na zwithu musi no no zwi ola.

Olani duvha.

Olani ngweṅa i mulamboni.

Olani tshibode tshi tsini na tombo

Olani phala 3.

Olani phala i tshi khou nwa maḍi.

Olani ndau i tsini na zwit̄aka yo lavhelesa phala.



Mudededzi: Tsaino

Duvha:

117



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Ndi tshilimo.



Ndi tshifhefho.



Ndi vhuria.



Ndi tshimedzi.



Kha ri vhale

Ni funesa khalaŋwaha ifhio?

Vhuria ndi a tetemela.

Ndi funesa tshilimo.

Ndi ya damuni ndo hwalela.

Ndi pfana na u bambela.

Nda awela murunzini fhasi ha muri.



Duvha:

Maipfima divhiwa

tshi  
imba  
ngafhi



Divhamaipfi



Kha ri vhale maipfi ri thetsheselele mibvumo. Ni kone u nwala mafhungo mavhili buguni yanu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

|          |           |       |           |
|----------|-----------|-------|-----------|
| tshilimo | hwalela   | pfana | murunzi   |
| tshililo | hwayela   | pfumo | vhusunzi  |
| tshisibe | hwahwadza | pfala | tshirunzi |




Kha ri nwalulule maledere aya.

Kha ri nwale



Kha ri nwale

Kha ri nwalulule fhungo ili.



Ndi bambela tshilimo.



Kha ri nwale


Olani tshifanyiso tsha khala nwa ina na i funesa. Ni kone u nwala fhungo nga tshifanyiso itshi.



Kha ri ite nyito

Kha ri lavhelese iyi khalenda ri ambe na khonani dzashu nga zwine ra khou vhona.

| Lara     |             |            |           |         |           |           |
|----------|-------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| Swondaha | Musumbuluwo | ḽavhuvhili | ḽavhuraru | ḽavhuḽa | ḽavhuḽanu | Mugivhela |
| 1        | 2           | 3          | 4         | 5       | 6         | 7         |
| 8        | 9           | 10         | 11        | 12      | 13        | 14        |
| 15       | 16          | 17         | 18        | 19      | 20        | 21        |
| 22       | 23          | 24         | 25        | 26      | 27        | 28        |
| 29       | 30          |            |           |         |           |           |



Kha ri ṅwale

ṅwalani phindulo dza mbudziso idzi.

Khalenda iyi ndi ya ṅwedzi ufhio?

---



---

Hu na maḁuvha mangana kha ṅwedzi uyu?

---



---

Ḃuvha ḽa u thoma ndi ḽifhio?

---



---

Ḃuvha ḽa u fhedza ndi ḽifhio?

---



---

Hu na Swondaha nngana?

---



---

Hu na Maḽavhuḽanu mangana?

---



---

Duvha:



Kha ri n̄wale

Vhalani mafhungo, ni dzhenise maipfi sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo. Dzhenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo liṛwe na liṛwe.

Ri bambela **tshilimo**.

Hu a rothola \_\_\_\_\_

Maṭari a wa \_\_\_\_\_

Mafhondo a thothonywa nga \_\_\_\_\_

A ri yi tshikoloni nga \_\_\_\_\_

tshilimo

mugivhela

vhuria

tshimedzi

tshifhefho



Kha ri diphine

Zwipuka zwi a tshila.  
Zwimela zwi a tshila na zwone.  
Zwoṭhe zwi tshilaho zwi ṭoda mufhe, zwiliwa na maḡi uri zwi kone u tshila. Vhudzani khonani yaṅu uri hu na zwi tshilaho zwingana tshifanyisoni itshi. Zwi tangedzeleni.



Dzhenisani khalaṛwaha ye ya sumbedzwa kha tshifanyiso.

\_\_\_\_\_



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Shaka i na maṅo mahulwane.

Zwikovhe **zwituku** zwi dzumbama matomboni.Dolofini i a **thunyuwa** i tshi ṭoda **mufhe**.Okutopasi i na **milenzhe** ya malo.

Khovhevhimbi ndi tshone tshipuka tshihulwanesa lwanzheni.



Duvha:

Maipfima divhiwa



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetsheselele mibvumo. Ni kone u n'wala mafhungo mavhili buguni yaṅu ya ndowedzo ni tshi shumisa maipfi a no bva tshibogisini tsha maipfi.

|                  |                   |                  |                   |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| zwit <u>u</u> ku | thun <u>y</u> uwa | muf <u>h</u> e   | milen <u>z</u> he |
| zwav <u>h</u> o  | ny <u>a</u> la    | maf <u>h</u> i   | lwanz <u>h</u> e  |
| zwand <u>a</u>   | ny <u>a</u> na    | maf <u>h</u> uri | lwen <u>z</u> he  |

wana  
thusa  
ya  
fhasi



Kha ri n'wale

Kha ri n'walulule fhungo ili.



Vho ya lwanzheni nga milenzhe.




Kha ri n'wale

Olani tshifanyiso tsha tshipuka tsha lwanzheni. Ni kone u n'wala fhungo nga tshifanyiso itsho tshaṅu.



**Kha ri ite nyito**

Tumekanyani zwithoma u itela u fhedzisa itshi tshifanyiso, ni tshi khalare.



Ndi mini?

---



**Kha ri n'wale**

Fhedzisani mafhungo aya. Dzhenisani tshiga tsha u awela magumoni a fhungo linwe na linwe.

tshikepe

khovhe

khovhedzheli

khovhenaledzi

shaka



Heyi ndi \_\_\_\_\_

Heyi ndi \_\_\_\_\_

Heyi ndi \_\_\_\_\_

Hetshi ndi \_\_\_\_\_

Heyi ndi \_\_\_\_\_







Mibvumo

Vhalani mafhungo, ni wane mibvumo ni i tangedzele sa zwe zwa sumbedzwa kha tsumbo.

|     |   |
|-----|---|
| zw  | Zwikepe <b>zw</b> o hwala thundu.                     |
| ny  | Dolofini i a thunyuwa i tshi t <sub>o</sub> da mufhe. |
| fh  | Dolofini i a thunyuwa i tshi t <sub>o</sub> da mufhe. |
| nzh | Okutopasi i na milenzhe ya 8.                         |
| sh  | Shh, shh. Hu na shaka.                                |



Kha ri diphine

Thusani vhana uri vha fashe khovhe. Kha tshikhala tshi re fhasi ha khovhe, riwalani uri ndi nnyi we a fasha iyo khovhe.





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale

Ndi khou tṱoda  
u vhona liṱhasi.



Nḁou dzotṱhe dzo vha dzi tshi khou fula.  
Bubu, kudohwana, kwa tshimbilela kule  
na sambi. Kwa tshimbila, kwa tshimbila,  
kwa tshimbila. Kwa si zwi pṱe vha tshi ku  
vhidzelela.

Ndi ndau nṱe? Ndi  
mashaka na iwe?



Hai. A u na maṱo mahulwane.  
A u koni u vhomba. Humela  
ha mme au.

Hu si kale kwa mbo ḁi  
ṱangana na ndau.

Ndi mvuvhu  
nṱe? Ndi  
mashaka na iwe?

Hai. A u koni u  
bambela. Humela ha  
mme au.




Zwino kwa mbo  
ḁi ṱuwa kwa tsa  
mulamboni. Bubu  
kwa ṱangana na  
mvuvhu.



Kwa tshimbila, kwa tshimbila u swika ku tshi ṭangana na ṭhudwa. Kwa lilala ku tshi sedza ṭhudwa.



Kwa tshimbila, kwa tshimbila u swika ku tshi piringedzwa nga tshibode. Kwa sedza fhasifhasi kha tshibode.



Bubu kwa thoma u lila. Kwa tshimbila, kwa tshimbila, hu si kale kwa ṭangana na ntsa.



Bubu a lilala a vhona tshinoni tshi n̄ha ha muri.



Zwino Bubu u ēhe. Nga tshifhinga tshenetsho, kwa vhona dagaladzhe li tshi levhu! Dagaladzhe lo vha li tshi khou gidima nga luvhilo luhulu.



Bubu kwa vhona m̄idi.

Ngwen̄a yo vha i tshi khou  
toḁa u ita Babu tshiswiṭulo.

Sendela ngeno tsini ndi  
u vhone zwavhudi.

Ndi mashaka na iwe?



Bubu, riwananga!  
Wo vha u ngafhi?



Khathihi fhedzi mme a Bubu vha vhona riwana wavho.  
Vha kokodza Bubu nga mutshila a bva mulamboni.  
Vha kokodza Bubu nga mutshila kwa bva maḁini.



Ndi ngḁou.

Bubu ha ngo tsha  
dovha a tuṭshela  
kule na sambi  
la hawe. A zwi  
talukanya uri ha  
ndau kana mvuvhu.  
Ha tuḁwa kana  
tshibode kana ntsa.  
Ha tshinoni kana  
ḁagaladzhie kana  
mbidi. Ha ngwen̄a.  
U pfi Bubu, nahone  
mashaka awe ndi  
dzindou.



Inwi ni wa tshipentshela.

Muvhili wanu wothe  
ndi wa tshipentshela.

Muvhili wanu ndi wanu!



**A HUNA  
MUTHU  
o teaho u  
kwama  
vhudzimu  
hanu.**

**Arali muñwe muthu a nga kwama  
vhudzimu hanu, vhudzani vhanwe.**

**Arali muñwe muthu a nga ni  
itisa zwithu zwine ni si zwi fune,  
vhudzani vhanwe.**

**Hune na nga founela hone  
ni tshi toda thuso:**

**Child Line: 0800 05 55 55**

**Life Line: 0861 322 322**

**SAPS Crime Stop: 086 00 10111**

**Nomboro ya shishi ya SAPS: 10111**

**Nomboro ya Vha Tsireledzo ya Vhana:  
012 393 2359/2362/2363**





|      |    |     |    |      |
|------|----|-----|----|------|
| Phe  | ro | to  | yo | doba |
| goko | la | vhu | ro | tho. |

siatari 3

|     |     |     |      |
|-----|-----|-----|------|
| Nga | vhe | ndi | vhe  |
| ndi | na  | kho | vhe. |

siatari 7

|     |    |     |     |
|-----|----|-----|-----|
| Ri  | di | phi | na  |
| nga | ma | sa  | na. |

siatari 11

|     |      |     |      |
|-----|------|-----|------|
| Zwi | di   | fha | hani |
| ri  | tshi | ta  | mba. |

siatari 15

|    |     |     |      |     |
|----|-----|-----|------|-----|
| Ri | na  | lu  | vhi  | lo. |
| Ra | sia | Ndi | nde. |     |

siatari 19

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| Vho | ya | vhe |
| nge | le | ni. |

siatari 23


|     |      |       |      |
|-----|------|-------|------|
| Vha | khou | vhala | bugu |
| khu | lu   | khu   | lu.  |

siatari 27










Cut out the circle on the elephant's face and put your finger through to form the trunk.



**Finger puppets:**  
Cut out the finger puppets on the solid black lines and fold on the dotted lines. Now glue on the back where shown to form a finger puppet.

